S A D R Ž A J
"Službenog glasnika općine Gradačac broj: 8/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 9. radna sjednica OV 28.11. 2013.godine

Službeni glasnik

O P Ć I N E G R A D A Č A C

Službeni glasnik izlazi po potrebi	**BROJ 8 / 2013 G R A D A Č A C 10.12.2013.god.**	"Službeni glasnik" izdaje Općinsko vijeće Općine Gradačac. Za izdavača: Nedžad Šećić, predsjedavajući vijeća. Štampa: "EKEprint" Gradačac

1.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za period januar-juni 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za period januar-septembar 2013. godine.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-270/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

2.

Na osnovu člana 22. i člana 23.Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/06,76/08 I 5/09) i člana 99.-104. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. sjednici održanoj 28.11.2013.godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE GRADAČAC ZA 2013.GODINU

I OPĆI DIO

Član 1.

U članu 1.stav 1.Budžeta općine Gradačac za 2013.godinu ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj 3/10), na poziciji

- UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznos 11.096.440,00 KM mijenja se i glasi 11.119.010,00 KM
- TEKUĆI IZDACI iznos 6.639.810,00 KM mijenja se i glasi 6.627.520,00 KM
- KAPITALNI IZDACI iznos 3.299.470,00 KM mijenja se i glasi 2.978.550,00 KM
- FINANSIRANJE iznos 1.157.160,00 KM mijenja se i glasi 1.512.940,00 KM

I.1.OPERATIVNI BUDŽET

Član 2.

I.1.1.PLANIRANI PRIHODI

Planirani prihodi i primici mijenjaju se kako slijedi:

Tabela br.1

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
700000	**PRIHODI I PRIMICI (1+2+3+4)**	**11.096.440,00**	**6.551.089,00**	**22.570,00**	**11.119.010,00**	**100,2**
710000	**1.PRIHODI OD POREZA**	**5.235.910,00**	**4.008.400,00**	**169.990,00**	**5.405.900,00**	**103,2**
711000	**Porez na dobit pojedinca**	**0,00**	**16.982,00**	**18.760,00**	**18.760,00**	**0,0**
713000	**Porezi na plaću**	**0,00**	**12.503,00**	**15.440,00**	**15.440,00**	**0,0**
715000	**Porez na dobra i usluge**	**0,00**	**212,00**	**340,00**	**340,00**	**0,0**
714000	**Porezi na imovinu**	**606.780,00**	**507.989,00**	**98.610,00**	**705.390,00**	**116,3**
714111	Porez na imovinu od fizičkih lica	292.520,00	140.431,00	-81.680,00	210.840,00	72,1
714112	Porez na imovinu od pravnih lica	20.590,00	22.629,00	12.780,00	33.370,00	162,1
714113	Porez na imovinu za motorna vozila	0,00	98.710,00	111.210,00	111.210,00	0,0
714120	Porez na naslijeđe i darove	17.890,00	9.149,00	-5.880,00	12.010,00	67,1
714130	Porez na promet nepokretnosti	275.780,00	237.070,00	62.180,00	337.960,00	122,5
716000	**Porez na dohodak**	**690.910,00**	**588.849,00**	**131.410,00**	**822.320,00**	**119,0**
716111	Prihodi od poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti	439.850,00	437.131,00	160.680,00	600.530,00	136,5
716112	Prihodi od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti	129.540,00	22.114,00	-88.590,00	40.950,00	31,6
716113	Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.180,00	3.693,00	1.200,00	4.380,00	137,7

18.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar-juni 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Gradačac za period januar-juni 2013. godine.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-287/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

19.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprve u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 34/06 i 51/09) i člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Izjavu o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša, je usvojilo

I Z J A V U
o politici energetske efikasnosti i zaštiti okoliša

OPREDJELJENJE

Strateško je opredjeljenje opštine Gradačac postići visoku efikasnost potrošnje energije i zaštite okoliša. Zbog toga će opština Gradačac provoditi niz aktivnosti kojima će se uspostaviti Sistem upravljanja energijom u svim njegovim/njenim dijelovima.

CILJ

Uspostavom Sistema upravljanja energijom i ostalih mjera poboljašnja energetske efikasnosti opština Gradačac želi:

- smanjiti troškove za energiju u iznosu od 3% svake godine tokom sljedećih 5 godina;
- smanjiti emisije stakleničkih plinova za 2.000 tona na godinu u istom razdoblju;
- upravljanjem troškova za energiju poboljšati ekonomsku efikasnost,
- kontinuirano raditi na očuvanju okoliša.

KLJUČNI ELEMENTI USPJEHA:

- uspostava info punkta s odgovornim osobama za energetsku efikasnost u sklopu općinske resorne službe;
- uspostava sistema mjerenja i nadzora potrošnje energije i utjecaja na okoliš;
- upravljanje troškovima i efikasnošću usluge građanima;
- razvijanje potrebnih vještina i znanja;
- poticanje malih, ali kontinuiranih doprinosa svakog zaposlenika;
- trajno motiviranje svih zaposlenika;
- redovno praćenje ostvarenja ciljeva i javno izvještavanje.

Provedba Politike energetske efikasnosti i zaštite okoliša počinje 01. 01. 2014. godine i aktivno se provodi sljedećih 5 (pet) godina.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-288/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

II

Komisija za izbor se sastoji od (5) pet članova i čine je članovi Komisije za izbor i imenovanja.

Tekst Konkursa će utvrditi Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-284/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

16.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, raspravljajući po tački - Prijedlog Aneksa na Ugovor o zakupu zelenih i rekreacionih površina, plaža, obale i vodene površine jezera "Hazna" broj: 07-31-3241/06 od 17.10. 2007. godine, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. sjednici od 28. 11. 2013.godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o davanju saglasnosti zaljučenja Aneksa na Ugovor o zakupu zelenih i rekreacionih površina, plaža, obale i vodene površine jezera "Hazna" broj: 07-31-3241/06 od 17.10. 2007. Godine.

I

DAJE SE saglasnost na zaključenje Aneksa na Ugovor o zakupu zelenih i rekreacionih površina, plaža, obale i vodene površine jezera "Hazna" broj: 07-31-3241/06 od 17.10. 2007. Godine

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-285/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

17.

Na osnovu člana 24. tačka 16. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 4/2008 i 5/2012), a u vezi sa članom 10. Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 8/2008), Općinsko vijeće Gradačac, na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja , na 9. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 28. 11. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća

I

Za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Gradačac izabran je **KAVAZOVIĆ ALIJA** iz Gradačca.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-286/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
716114	Prihodi od poreza na dohodak od ulaganja kapitala	4.140,00	1.593,00	2.350,00	6.490,00	156,8
716115	Prihodi od poreza na dohodak na dobitke od igara na sreću	8.290,00	8.352,00	6.660,00	14.950,00	180,3
716116	Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti	87.190,00	81.160,00	19.108,00	106.298,00	121,9
716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	18.720,00	34.806,00	30.000,00	48.720,00	260,3
717000	**Prihodi od indirektnih poreza**	**3.938.220,00**	**2.880.649,00**	**-95.640,00**	**3.842.580,00**	**97,6**
717130	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	311.450,00	228.499,00	-10.000,00	301.450,00	96,8
717140	Prihodi od indirektnih poreza (PDV)	3.626.770,00	2.652.150,00	-85.640,00	3.541.130,00	97,6
719000	**Ostali porezi**	**0,00**	**1.216,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**0,00**
720000	**2.NEPOREZNI PRIHODI**	**2.276.400,00**	**1.337.201,00**	**-115.540,00**	**2.160.860,00**	**94,9**
721000	**Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine**	**608.110,00**	**260.069,00**	**0,00**	**608.110,00**	**100,0**
721112	Prihodi od koncesija,patenata i autorskih prava	22.000,00	14.383,00	0,00	22.000,00	100,0
721121	Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	450.000,00	178.133,00	0,00	450.000,00	100,0
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	135.840,00	67.477,00	0,00	135.840,00	100,0
721211	Prihodi od kamate na depozite u banci	270,00	76,00	0,00	270,00	100,0
722000	**Naknade i takse prihodi od pružanja javnih usluga**	**1.662.790,00**	**1.073.869,00**	**-115.540,00**	**1.547.250,00**	**93,1**
722100	**Administrativne takse**	**280.930,00**	**187.038,00**	**-25.700,00**	**255.230,00**	**90,9**
722131	Općinske administrativne takse	169.630,00	107.992,00	-15.700,00	153.930,00	90,7
722133	Takse za ovjeravanje dokumenata	65.270,00	36.982,00	-10.000,00	55.270,00	84,7
722134	Takse za vjenčanja i druge civilne registracije	45.330,00	41.711,00	0,00	45.330,00	100,0
722135	Druge općinske administrativne takse	700,00	353,00	0,00	700,00	100,0
722300	**Komunalne naknade i takse**	**270.880,00**	**196.239,00**	**-39.740,00**	**231.140,00**	**85,3**
722322	Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu	251.320,00	191.764,00	-26.550,00	224.770,00	89,4
722329	Ostale općinske komunalne naknade -javna rasvjeta	19.560,00	4.475,00	-13.190,00	6.370,00	32,6
722400	**Ostale budžetske naknade i takse**	**517.490,00**	**250.023,00**	**-66.150,00**	**451.340,00**	**87,2**
722434	Naknade za korištenje građevinskog zemljišta	32.150,00	3.516,00	-26.030,00	6.120,00	19,0
722435	Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti -renta	357.580,00	169.548,00	-25.120,00	332.460,00	93,0
722436	Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	53.760,00	22.068,00	-5.000,00	48.760,00	90,7
722442	Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa	31.270,00	12.492,00	-10.000,00	21.270,00	68,0
722461	Naknada za zauzimanje javnih površina-taksi stajališta	6.260,00	7.095,00	0,00	6.260,00	100,0

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
722463	Naknade za zakup javnih površina od kafića,restorana, kioska i pijaca	36.470,00	35.304,00	0,00	36.470,00	100,0
722500	**Naknade i takse po federalnim zakonima i dr.propisima**	**537.950,00**	**407.180,00**	**26.050,00**	**564.000,00**	**104,8**
722515	Naknada za korištenje podataka premjera i katastra	30.650,00	13.691,00	-7.490,00	23.160,00	75,6
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra	149.370,00	123.901,00	27.250,00	176.620,00	118,2
722531	Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica	83.780,00	72.762,00	25.500,00	109.280,00	130,4
722532	Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	153.240,00	105.370,00	-11.610,00	141.630,00	92,4
722581	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-plate	110.320,00	84.297,00	-4.560,00	105.760,00	95,9
722582	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-ostale isplate	8.990,00	5.721,00	-3.040,00	5.950,00	66,2
722583	Naknada za osiguranje od požara iz osiguranja imovine	1.300,00	1.265,00	0,00	1.300,00	100,0
722584	Naknada za osiguranje od požara iz premije auto-osiguranja	300,00	173,00	0,00	300,00	100,0
722700	**Neplanirane uplate - prihodi**	**55.540,00**	**33.389,00**	**-10.000,00**	**45.540,00**	**82,0**
722700	Ostale neplanirane uplate	55.540,00	33.389,00	-10.000,00	45.540,00	82,0
723000	**Novčane kazne**	**5.500,00**	**3.263,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,0**
723130	Novčane kazne po općinskim propisima	5.500,00	3.263,00	0,00	5.500,00	100,0
730000	**3.TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)**	**2.425.610,00**	**586.793,00**	**88.540,00**	**2.514.150,00**	**103,7**
731000	**Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija**	**429.740,00**	**198.415,00**	**-24.130,00**	**405.610,00**	**94,4**
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	429.740,00	198.415,00	-24.130,00	405.610,00	94,4
	731121/1 Transfer za KC od grada Sivasa	*400.000,00*	*187.935,00*	*-24.130,00*	*375.870,00*	*94,0*
	731121/4 UNICEF - uključivanje djece u socijalizaciju	*29.740,00*	*10.480,00*	*0,00*	*29.740,00*	*100,0*
732000	**Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti**	**1.995.870,00**	**388.378,00**	**112.670,00**	**2.108.540,00**	**105,6**
732 112	Primljeni tekući transferi od Federacije	***829.490,00***	***278.501,00***	***502.710,00***	**1.332.200,00**	***160,6***
	732112/1 Književni susreti	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
	732112/3 Sanacija društvenih domova	*53.670,00*	*0,00*	*-53.670,00*	*0,00*	*0,0*
	732112/4 Rekonstrukcija OŠ Jasenica	*82.320,00*	*0,00*	*-82.320,00*	*0,00*	*0,0*
	732112/5 Stadion NK zvijezda	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,0*
	732112/6 Rekonstrukcija ul "Hazna" II faza	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,0*

4. donosi Plan korištenja finansijskih sredstava ostvarenih kroz posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, na koji suglasnost daje Općinski načelnik
5. donosi odluke o utrošku sredstava iz tačke 3. u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima
6. donosi odluke o utrošku finansijskih sredstava, koja se planiraju u Budžetu općine, na poziciji Općinskog štaba.
7. odlučuje o privremenom smještaju ugroženih ljudi i materijalnih dobara."

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-282/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

14.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac na 9. radnoj sjednici od 28. 11. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Gradačac

Član 1.

U Odluci o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 5/05 i 8/07; dalje: Odluka) član 3. mijenja se i glasi :
"Općinski štab civilne zaštite čine komandant, načelnik i 13 članova Štaba."

Član 2.

U članu 6. st. 1. iza tačke 7. dodaju se nove tačke 8. i 9. koje glase:
" 8. Šef Odsjeka za civilnu zaštitu u Službi CZ,
9. Šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastva u Službi CZ."

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-283/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11. 2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

15.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), člana 40. u vezi s članom 22. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine TK", broj 4/04 i 5/08), člana 24. tačka 18. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj 4/08 i 5/12) i člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj 8/04 i 2/09), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. sjednici održanoj 28. 11. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE GRADAČAC

I

Raspisuje se javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca općine Gradačac.

Član 2.

Naknada iz člana 1. ove Odluke se plaća po metru dužnom položene instalacije/kabla/ uređaja i ista iznosi 4,00 KM.

Za radove čiji je investitor MZ, Općina ili njeni organi, neće se naplaćivati naknada iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Naknada ustanovljena ovom Odlukom se propisuje u rješenju o urbanističkoj saglasnosti, odnosno lokacijskoj informaciji, a obračunava se i naplaćuje u postupku izdavanja odobrenja za građenje, osim za slučajeve iz člana 109. Zakona o prostornom uređenju i građenju, kada se naplata vrši u postupku izdavanja odobrenja za prekopavanje, shodno odredbama stava (1) člana 97. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

Član 4.

Plaćanje naknade ustanovljene ovom Odlukom ne oslobađa investitora, odnosno izvođača radova da po završetku radova javnu površinu dovede u prvobitno stanje i da ukloni nečistoću sa površine na kojoj su se radovi izvodili.

U slučaju da izvođač radova ne izvrši obavezu iz prethodnog stava, nadležna općinska služba će izvršiti potrebne radove o trošku izvođača radova.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-281/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

13.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac" br. 4/08 i 5/12) Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. radnoj sjednici održanoj dana 28. 11. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Gradačac

Član 1.

U Odluci o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac" broj 5/2013; dalje: Odluka) u članu 14. stav 2. briše se.

Stavovi 3., 4. i 5. postaju stavovi 2., 3. i 4.

Stav 6. postaje stav 5., mijenja se i glasi:

„Općinski štab civilne zaštite sastoji se od: komandanta, načelnika i članova štaba. Komandant Općinskog štaba civilne zaštite je po položaju Općinski načelnik. Šef službe civilne zaštite po položaju je načelnik Općinskog štaba civilne zaštite. Sekretar Općinske organizacije Crvenog križa po položaju je član Općinskog štaba. Ostali članovi Općinskog štaba civilne zaštite postavljaju se iz reda:

- rukovodećih državnih službenika općinskih službi za upravu
- državni službenici i odredjeni namještenici Službe civilne zaštite,
- predstavnici drugih organa, javnih ustanova, preduzeća i pravnih lica od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje (zdravstvo, veterinarstvo i sl.), u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog štaba civilne zaštite, kojeg donosi Općinsko vijeće na osnovu člana 3. ove Odluke."

Član 2.

Iza člana 15. dodaje se član 15a. koji glasi:

"15a.

Pored poslova iz člana 108. Zakona, Općinski štab CZ vrši i sljedeće poslove:

1. predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće kada ocijeni da nadležne općinske službe i drugi organi općinske uprave nisu u mogućnosti samostalno, u okviru svojih redovnih nadležnosti, spriječiti nastanak prirodne ili druge nesreće,
2. predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće,
3. donosi Plan rada za tekuću godinu te razmatra planska i druga dokumenta i donosi akte iz svoje nadležnosti,

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	732112/7 Izgradnja saobr.infrastrukture u indust.zoni II	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*100,0*
	732112/8 Rekonstrukcija starog grada	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
	732112/9 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Bosanski Šamac	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,0*
	732112/11 Tehničko uređenje postr.za tretiranje i odlaganje otpada	*257.500,00*	*257.501,00*	*0,00*	*257.500,00*	*100,0*
	732112/13 Izgradnja sportskog poligona Luke	*110.000,00*	*0,00*	*-110.000,00*	*0,00*	*0,0*
	732112/14 Sanacija parohijske kuće	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*100,0*
	732112/15 Turnir Alija Izetbegović	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,0*
	732112/16 Popis stanovništva	*0,00*	*0,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*0,0*
	732112/17 Aleja kestenova	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,0*
732114	**Primljeni tekući transferi od kantona**	**1.166.380,00**	**109.877,00**	**-390.040,00**	**776.340,00**	**66,6**
	732114/1 Književni susreti	*7.000,00*	*5.000,00*	*-2.000,00*	*5.000,00*	*71,4*
	732114/2 Tehničko -tehnološko uređenje zemljišta	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*	*180.000,00*	*100,0*
	732114/4 Izgradnja vodoprivrednih objekata	*428.540,00*	*49.427,00*	*-170.540,00*	*258.000,00*	*60,2*
	732114/7 Fiskulturna sala u OŠ Kamberi	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,0*
	732114/9 Izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta	*40.840,00*	*0,00*	*0,00*	*40.840,00*	*100,0*
	732114/10 KUCZ -Sufinansiranje projekta deminiranja Ledenice D.	*0,00*	*5.450,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*0,0*
	732114/12 Izgradnja glavne saobraćajnice u industrijskoj zoni II	*300.000,00*	*0,00*	*-300.000,00*	*0,00*	*0,0*
	732114/14 Otklanjanje posljedica prirodne nepogode	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,0*
	732114/15 Oprema za sanaciju sekundarne mreže -Komunalac	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,0*
	732114/16 Sanacija doma u MZ Ledenice Donje	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,0*
	732114/17 Izgradnja fiskulturne sale u MZ Zelinja Donja	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,0*
	732114/18 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*100,0*
	732114/19 Projekti zastite okolisa (stara banja)	*0,00*	*0,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*0,0*
810000	**4.KAPITALNI PRIMICI**	**1.158.520,00**	**618.695,00**	**-120.420,00**	**1.038.100,00**	**89,6**
811000	**Primici od prodaje stalnih sredstava**	**390.190,00**	**232.500,00**	**0,00**	**390.190,00**	**100,0**
811111	Primici od prodaje zemljišta	160.000,00	132.500,00	112.500,00	272.500,00	170,3
	811111/2 Primici od prodaje zemljišta	*160.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*160.000,00*	*100,0*
	811111/3 Primici od prodaje zemljišta kod starogSŠC	*0,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*0,0*
811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata	230.190,00	100.000,00	-112.500,00	117.690,00	51,1

Ekon. kod	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	811112/1 Primici od prodaje fiskulturne sale kod starog SŠC	*230.190,00*	*100.000,00*	*-112.500,00*	*117.690,00*	*51,1*
812000	**Primljeni kapitalni transferi**	**768.330,00**	**140.545,00**	**-420.420,00**	**347.910,00**	**45,3**
812216	Primljeni kapitalni transferi od općina-Gračanica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0
812313	Kapitalni transferi od pojedinaca	758.330,00	140.545,00	-420.420,00	337.910,00	44,6
	812313/1 Kapitalni transferi od pojedinaca - putevi MZ Mediđa G.	*507.720,00*	*25.113,00*	*-372.220,00*	*135.500,00*	*26,7*
	812313/2 kapitalni transferi od pojedinaca - vodovod i kanalizacija	*217.110,00*	*97.317,00*	*-38.200,00*	*178.910,00*	*82,4*
	812313/3 Kapitalne potpore od pojedinaca - javna rasvjeta	*33.500,00*	*18.115,00*	*-10.000,00*	*23.500,00*	*70,1*
815000	**Primici od kratkoročnog zaduživanja**	**0,00**	**245.650,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	*0,0*
815331	Primici od domaćih finansijskih institucija	0,00	245.650,00	300.000,0	300.000,0	*0,0*

Član 3

I.1.2.PLANIRANI TEKUĆI RASHODI

Planirani tekući rashodi izmijenjeni su kako slijedi :

Tabela br.2

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
610000	**I TEKUĆI IZDACI**	**6.639.810,00**	**4.704.658,00**	**-12.290,00**	**6.627.520,00**	**99,8**
611000	**1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**2.452.470,00**	**1.835.236,00**	**-39.540,00**	**2.412.930,00**	**98,4**
611100	**Bruto plaće i naknade**	**2.167.610,00**	**1.670.859,00**	**0,00**	**2.167.610,00**	**100,0**
611111	Plaće iz redovnog rada po umanjenju doprinosa	1.495.650,00	1.153.101,00	0,00	1.495.650,00	100,0
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	368.480,00	284.097,00	0,00	368.480,00	100,0
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.970,00	208.594,00	0,00	270.970,00	100,0
611133	Doprinosi za zapošljavanje	32.510,00	25.067,00	0,00	32.510,00	100,0
611200	**Naknade troškova zaposlenih**	**284.860,00**	**164.377,00**	**-39.540,00**	**245.320,00**	**86,1**
611211	Naknade prevoza sa posla i na posao	24.400,00	20.761,00	0,00	24.400,00	100,0
611221	Naknade za topli obrok	174.700,00	129.424,00	0,00	174.700,00	100,0
611224	Regres za godišnji odmor	40.400,00	0,00	-19.600,00	20.800,00	51,5
611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.360,00	5.502,00	-17.940,00	12.420,00	40,9
611227	Pomoć u slučaju smrti i bolesti	15.000,00	8.690,00	-2.000,00	13.000,00	86,7

O D L U K U

1.Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja vodovoda u zoni Vida I-Njeverica, na zemljištu označenom kao:

- dio k.č.br.182/4 (dio k.č.br.168/1) Gluhare njiva.6. klase površine 3594 m2 i šuma 4. klase površine 413 m2 k.o. Gradačac II posjednika Mehić Ahme Rabija zv. Samida sa 1/1, upisana u el.zk.ul.br. 323 k.o. Vida kao suvlasništvo Mehić Rabije sa udjelom od 43/840, te se u tu svrhu može pristupiti eksproprijaciji dijela navedene parcele.

2. Određuje se da je općina Gradačac korisnik eksproprijacije.

3. Ova odluka objaviti će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

4. Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana nakon prijema odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-279/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

11.

Na osnovu člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl.list SR BiH", broj: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 i "Službeni list R BiH" 21/92, 3/93, 13/94 i 18/94)) i člana 24. Stauta općine Gradačac ("Sl.glasnik Općine Gradačac", broj: 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac na 9. sjednici održanoj dana 28. 11. 2013.godine, d o n o s i

O D L U K U

o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi

Član 1.

Utvrđuje se da je izgubilo status nepokretnosti u opštoj upotrebi javno dobro- put i da ne služi više opštoj upotrebi sljedeća nepokretnost:

- k.č.br. 1156/2 Put za klaonicu Prilazni put površine 70 m2 k.o. Gradačac I korisnika DS JAVNO DOBRO PUTEVI Gradačac sa 1/1.

Član 2.

Odsjek za geodetske poslove će na zemljištu iz čl.1. ove odluke izvršiti brisanje dosadašnjeg upisa, te izvršiti uknjižbu prava posjedništva u korist općine Gradačac.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FERDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-280/13 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

12.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br. 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. sjednici održanoj dana 28. 11. 2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o visini naknade za prekopavanje javnih površina

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za prekopavanje javnih površina na području općine Gradačac radi postavljanja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija i uređaja.

Javne površine iz prethodnog stava, definisane su članom 2. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu («Službeni glasnik općine Gradačac», broj: 7/07, 6/08, 2/09, 9/10, 3/11).

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i JP „Komunalac" Gradačac, da preduzmu mjere i u skladu sa Mandatnim pismom između EBRD, općine Gradačac i JP „Komunalac" Gradačac, ovu Odluku i potrebne zahtjeve sa obrazloženjem dostave Federalnom ministarstvu finansija, na dalji postupak u zaključenju ugovora.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČA
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-278/2013. **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

9a.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac „Domažić" , d o n o s i

Z A K L J U Č A K
uz Odluku o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac „Domažić"

I

1. Općinsko vijeće podržava aktivnosti Općinskog načelnika u realizaciji projekta putem zaduženja Općine Gradačac kod Evropske banke za obnovu i razvoj prema uslovima iz Mandatnog pisma koje je osnova za daljnje aktivnosti do konačnog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a.
2. Zadužuje se Općinski načelnik da u skladu sa stavom Ministarstva finansija FBiH za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju jamstvima u Federaciji BiH i elementima iz Mandatnog pisma.
3. Zadužuje se Općinski načelnik da u postupku odobravanja zaduženja i drugih aktivnosti od organa u BiH i EBRD preduzme mjere i postupke za realizaciju investicije što podrazumijeva rješavanje imovinskih odnosa na projektnim trasama, uključivanje postojećih srodnih sistema na projektovanom području, predlaganje donošenja potrebnih normativnih akata i drugih radnji što podrazumijeva reorganizaciju Javnog komunalnog preduzeća Komunalac, donošenje Odluke od organa Javnog komunalnog preduzeća Komunalac o ovom pitanju.
4. Općinsko vijeće daje ovlašćenje Općinskom načelniku da donosi potrebane akte, vodi pregovore i, po potrebi, potpisuje pisma namjere, predugovore i slično u okviru nadležnosti Općine i Općinskog načelnika.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-278-1/2013. **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

10.

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji («Sl.novine Federacije BiH», br.70/07 i 36/10) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac na 9. sjednici održanoj dana 28. 11. 2013. godine u predmetu utvrđivanja javnog interesa za izgradnju vodovoda u zoni Vida I-Njeverica, d o n o s i

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
612000	**2.DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI**	**234.100,00**	**181.052,00**	**0,00**	**234.100,00**	**100,0**
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	130.060,00	100.269,00	0,00	130.060,00	100,0
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.700,00	66.847,00	0,00	86.700,00	100,0
612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.840,00	8.355,00	0,00	10.840,00	100,0
612219	Ostali doprinosi	6.500,00	5.581,00	0,00	6.500,00	100,0
613000	**3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE**	**1.760.510,00**	**1.258.468,00**	**130.980,00**	**1.891.490,00**	**107,4**
613100	**Putni troškovi**	**18.200,00**	**13.242,00**	**0,00**	**18.200,00**	**100,0**
613110	Putni troškovi u zemlji	6.700,00	3.227,00	-2.800,00	3.900,00	58,2
613120	Putni troškovi u inostranstvu	9.700,00	9.349,00	3.100,00	12.800,00	132,0
613190	Ostale naknade putnih troškova	1.800,00	666,00	-300,00	1.500,00	83,3
613200	**Izdaci za energiju**	**220.550,00**	**138.424,00**	**-18.400,00**	**202.150,00**	**91,7**
613211	Izdaci za električnu energiju	194.950,00	123.140,00	-18.400,00	176.550,00	90,6
	613211/1 Izdaci za električnu energiju- zgrade	*31.750,00*	*23.605,00*	*0,00*	*31.750,00*	*100,0*
	613211/2 Izdaci za javnu rasvjetu	*163.200,00*	*99.535,00*	*-18.400,00*	*144.800,00*	*88,7*
613212	Izdaci za grijanje	25.600,00	15.284,00	0,00	25.600,00	100,0
613300	**Izdaci za komunalne usluge**	**499.140,00**	**387.174,00**	**79.800,00**	**578.940,00**	**116,0**
613311	Izdaci za telefon,telefaks i teleks	16.500,00	8.927,00	-2.000,00	14.500,00	87,9
613312	Izdaci za Internet usluge	2.400,00	1.550,00	0,00	2.400,00	100,0
613313	Izdaci za mobilne telefonske usluge	9.300,00	7.538,00	0,00	9.300,00	100,0
613314	Izdaci za poštanske usluge	18.770,00	18.282,00	4.000,00	22.770,00	121,3
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	8.520,00	3.673,00	0,00	8.520,00	100,0
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	1.950,00	3.077,00	1.800,00	3.750,00	192,3
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće	431.500,00	341.060,00	49.500,00	481.000,00	111,5
	613324/1 Održavanje čistoće	*181.000,00*	*121.060,00*	*0,00*	*181.000,00*	*100,0*
	613324/2 Zimska služba	*250.500,00*	*220.000,00*	*49.500,00*	*300.000,00*	*119,8*
613329	Ostale komunalne usluge	10.200,00	3.067,00	26.500,00	36.700,00	359,8
	613329/1 Ostale komunalne usluge	*10.200,00*	*6.917,00*	*26.500,00*	*36.700,00*	*359,8*
613400	**Nabavka materijala**	**66.700,00**	**51.065,00**	**7.000,00**	**73.700,00**	**110,5**
613411	Kancelarijski materijal	19.640,00	22.679,00	10.000,00	29.640,00	150,9
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	14.050,00	9.250,00	-2.000,00	12.050,00	85,8
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	7.190,00	6.800,00	2.000,00	9.190,00	127,8
613416	Sitan inventar	5.920,00	6.756,00	2.000,00	7.920,00	133,8
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	3.400,00	3.625,00	1.500,00	4.900,00	144,1
613481	Izdaci za odjeću i uniforme	8.000,00	278,00	-4.000,00	4.000,00	50,0
	613481/1 Izdaci za odjeću i uniforme zaposlenika	*2.000,00*	*278,00*	*-1.000,00*	*1.000,00*	*50,0*
	613481/3 Nabavka odjeće za gašenje požara	*6.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*3.000,00*	*50,0*
613484	Materijal za čišćenje	3.500,00	1.677,00	0,00	3.500,00	100,0

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
613487	Opremanje struktura civilne zaštite	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	50,0
613500	**Izdaci za usluge prevoza i gorivo**	**44.800,00**	**37.429,00**	**8.990,00**	**53.790,00**	**120,1**
613511	Benzin	10.850,00	6.826,00	0,00	10.850,00	100,0
613512	Dizel	31.200,00	22.947,00	0,00	31.200,00	100,0
613523	Registracija vozila	2.750,00	1.666,00	0,00	2.750,00	100,0
613524	Izdaci za prijevoz učenika	0,00	5.990,00	8.990,00	8.990,00	0,0
613600	**Unajmljivanje imovine i opreme**	**30.000,00**	**31.087,00**	**5.370,00**	**35.370,00**	**117,9**
613611	Unajmljivanje prostora	5.000,00	3.276,00	0,00	5.000,00	100,0
613612	Unajmljivanje stanova	25.000,00	25.840,00	840,00	25.840,00	103,4
613621	Unajmljivanje opreme	0,00	1.971,00	4.530,00	4.530,00	0,0
613700	**Izdaci za tekuće održavanje**	**172.600,00**	**140.218,00**	**66.400,00**	**239.000,00**	**138,5**
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	600,00	2.831,00	2.500,00	3.100,00	516,7
	613711/1 Materijal za popravku i održavanje zgrada	*600,00*	*2.831,00*	*2.500,00*	*3.100,00*	*516,7*
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	15.500,00	13.042,00	2.000,00	17.500,00	112,9
	613721/1 Usluge popravke i održavanja zgrada	*10.500,00*	*12.031,00*	*4.000,00*	*14.500,00*	*138,1*
	613721/2 Usluge popravke i održavanja skloništa	*5.000,00*	*1.011,00*	*-2.000,00*	*3.000,00*	*60,0*
613721	Usluge popravaka i održavanja opreme	7.100,00	7.625,00	900,00	8.000,00	112,7
	613722/1 Usluge popravke i održavanja opreme	*6.200,00*	*7.625,00*	*1.800,00*	*8.000,00*	*129,0*
	613722/2 Usluge servisiranja i kalibracije geodetskih instrumenata	*900,00*	*0,00*	*-900,00*	*0,00*	*0,0*
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20.400,00	12.115,00	0,00	20.400,00	100,0
613724	Usluge popravaka i održavanja cesta, željeznica i mostova	100.000,00	103.242,00	61.000,00	161.000,00	161,0
	613724/1 Usluge opravke i održavanja puteva	*100.000,00*	*103.242,00*	*61.000,00*	*161.000,00*	*161,0*
613726	Usluge održavanja javne rasvjete	29.000,00	1.363,00	0,00	29.000,00	100,0
613800	**Izdaci osigur. i bankarskih usluga**	**6.350,00**	**4.337,00**	**1.500,00**	**7.850,00**	**123,6**
613813	Osiguranje vozila	4.500,00	1.669,00	0,00	4.500,00	100,0
613821	Izdaci platnog prometa	1.850,00	2.668,00	1.500,00	3.350,00	181,1
613900	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**702.170,00**	**455.492,00**	**-19.680,00**	**682.490,00**	**97,2**
613911	Usluge medija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,0
613912	Usluge štampanja	4.500,00	4.882,00	3.000,00	7.500,00	166,7
613914	Usluge reprezentacije	86.000,00	58.182,00	-12.470,00	73.530,00	85,5
	613914/1 Usluge reprezentacije	*54.000,00*	*32.577,00*	*-10.000,00*	*44.000,00*	*81,5*
	613914/2 Saradnja sa partnerskim gradovima	*8.000,00*	*7.081,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,0*
	613914/4 Općinska priznanja	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*	*0,0*
	613914/5 Kulturno-zabavni program uz sajam šljive	*8.000,00*	*11.855,00*	*3.860,00*	*11.860,00*	*148,3*
	613914/6 Vatromet	*8.000,00*	*6.669,00*	*-1.330,00*	*6.670,00*	*83,4*

K.O. JASENICA

Rb	Opis
1	789
2	290
3	386
4	373/2
5	377
6	305/1
7	258
8	1374
9	1375
10	1377
11	1379
12	376
13	265
14	221
15	612
16	252
17	305/2
18	234
19	453/1
20	296
21	261/2
22	263/4
23	1378
24	257
25	308
26	306
27	226
28	373/1
29	611
30	227
31	370
32	297
33	403
34	499
35	289
36	388
37	792
38	288
39	404
40	264/1
41	263/1
42	212
43	291
44	1373
45	452/1
46	217/1
47	268/1
48	298

9.

Na osnovu člana 40. i 41. Zakona o dugu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 86/87, 24/09, 44/10), člana 39. 46. i 48. Zakona o budžetima FBiH („Službene novine FBiH", broj: 19/06, 76/08, 5/09, 22/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH", br. 49/06) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 9. sjednici održanoj 28. 11. 2013. godine, d o n o s i ,

O D L U K U
o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac „Domažić"

Član 1.

Općinsko vijeće općine Gradačac daje prethodnu saglasnost za pokretanje procedure kreditnog zaduženja općine Gradačac kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta „Domažići" i rekonstrukcije kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda u Gradačcu u iznosu do 6 miliona eura.

Član 2.

Konačnu Odluku o zaduženju općina Gradačac će donijeti po okončanju pregovora na nivou Bosne i Hercegovine kojom će se utvrditi uslovi kreditnog zaduženja u skladu sa kreditnim Sporazumom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a i Zakonom o dugu i zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Zadužuje se Općinski načelnik da Projekat iz člana 1. ove Odluke kandiduje kao visokoprioritetni projekat općine, u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je općina Gradačac, a međusobne obaveze između krajnjeg korisnika JP „Komunalac" Gradačac i općine Gradačac biće uređene posebnim Ugovorom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Rb	Opis
66	1410/1
67	951/1
68	949/2
69	1284
70	1006
71	1007/1
72	188/1
73	1150
74	1331
75	1189
76	1192
77	1194/1
78	1159/2
79	1395
80	1258
81	1059
82	1153
83	1159/1
84	1345
85	1158
86	1163/4
87	1163/7
88	1163/1
89	1353
90	1283/3
91	1163/3
92	1157
93	1404/1
94	1147
95	1270
96	1269
97	1408
98	712
99	706
100	708
101	709
102	713
103	1414/1
104	1349
105	850
106	849
107	976
108	1412/4
109	1412/5
110	978
111	983
112	851/2
113	851/1
114	987
115	991
116	951/2
117	700/1
118	1141/3
119	853/3
120	853/1
121	1141/1
122	986
123	117/1
124	949/1

Rb	Opis
124	949/1
125	193
126	123
127	1406
128	1405
129	853/2
130	1062/1
131	1052
132	1053/1
133	1209/2
134	1056
135	1060
136	1061
137	1203
138	1163/6
139	1195
140	1204
141	1552
142	845
143	1053/2
144	1165
145	1166
146	1062/2
147	118/1
148	988
149	1286
150	952
151	390
152	1141/2
153	714
154	703
155	419/3
156	198
157	704
158	705/1
159	1538
160	418
161	1054/1
162	1348
163	1412/3
164	1543
165	1539
166	1548
167	640/4
168	640/3
169	1411/4
170	1350
171	1411/1
172	1411/5
173	1167/1
174	848/4
175	716/2
176	848/1
177	716/1
178	1191/1
179	1191/4
180	1167/2
181	12
182	14
183	848/5
184	847/2
185	846
186	847/1

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	613914/7 Obilježavanje Dana općine	*4.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*3.000,00*	*75,0*
613915	Ostale stručne usluge	15.000,00	4.752,00	-2.000,00	13.000,00	86,7
	613915/1Ostale stručne usluge (nadzor, vještačenje)	*10.000,00*	*3.752,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
	613915/2 Izrada elaborata i projekata za sanaciju klizišta-pravna lica	*5.000,00*	*1.000,00*	*-2.000,00*	*3.000,00*	*60,0*
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	9.000,00	4.699,00	-2.000,00	7.000,00	77,8
613922	Usluge stručnog obrazovanja-seminari	3.800,00	260,00	-1.000,00	2.800,00	73,7
613924	Izdaci za stručne ispite	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	18.000,00	8.286,00	-9.000,00	9.000,00	50,0
	613934/1Održavanje serverskih softvera	*8.000,00*	*8.286,00*	*1.000,00*	*9.000,00*	*112,5*
	613934/2Digitalizacija katastarskog operata -elektronska arhiva	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,0*
613961	Zatezne kamate	1.000,00	798,00	2.000,00	3.000,00	300,0
613962	Troškovi spora	0,00		0,00	0,00	0,0
613974	Izdaci za rad komisija	88.120,00	59.940,00	8.000,00	96.120,00	109,1
	613974/1 Komisije općinskog vijeća	*18.660,00*	*5.676,00*	*-8.000,00*	*10.660,00*	*57,1*
	613974/2 Izborna komisija	*9.080,00*	*6.690,00*	*0,00*	*9.080,00*	*100,0*
	613974/3 Komisija za procjenu nekretnina	*19.730,00*	*19.539,00*	*3.000,00*	*22.730,00*	*115,2*
	613974/4 Komisije za tehnički prijem objekata	*34.790,00*	*24.421,00*	*8.000,00*	*42.790,00*	*123,0*
	613974/5 Naknade za vjenčanja	*3.630,00*	*3.229,00*	*5.000,00*	*8.630,00*	*237,7*
	613974/6 Ostale komisije	*1.370,00*	*385,00*	*0,00*	*1.370,00*	*100,0*
	613974/7 Komisija za procjenu šteta	*860,00*	*0,00*	*0,00*	*860,00*	*100,0*
613975	Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	190.330,00	127.789,00	*-7.000,00*	183.330,00	96,3
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	27.720,00	14.585,00	*-4.000,00*	23.720,00	85,6
	613976/1 Izdaci po osnovu ugovora o djelu	*17.720,00*	*13.985,00*	*0,00*	*17.720,00*	*100,0*
	613976/2 Priprema i obuka struktura civilne zaštite	*5.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*3.000,00*	*60,0*
	613976/3 Izrada eleborata i projekata za sanaciju klizišta-fizička lica	*5.000,00*	*600,00*	*-2.000,00*	*3.000,00*	*60,0*
613983	Naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.470,00	1.012,00	*50,00*	1.520,00	103,4
613985	Izdaci za volontere - osiguranje	46.000,00	42.689,00	*0,00*	46.000,00	100,0
613986	Doprinos za ZO-paušali.komisije.ugovori	13.660,00	9.268,00	380,00	14.040,00	102,8
613987	Doprinos za PIO-paušali, komisije,ugovori	22.490,00	13.901,00	-1.440,00	21.050,00	93,6
613987	Porez na dohodak-paušali,komisije,ugovori	30.810,00	22.244,00	2.870,00	33.680,00	109,3
613991	Ostale nespomenute usluge i dažbine	142.270,00	79.228,00	950,00	143.220,00	100,7
	613991/1 Ostale nespomenute usluge i dažbine	*9.900,00*	*10.350,00*	*3.200,00*	*13.100,00*	*132,3*
	613991/2 Izdaci protivgradne zaštite	*68.900,00*	*60.413,00*	*0,00*	*68.900,00*	*100,0*

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
	613991/3 Izdaci za usluge deminiranja	*20.000,00*	*3.173,00*	*5.500,00*	*25.500,00*	*127,5*
	613991/6 Budžetska rezerva	*28.470,00*	*0,00*	*-7.750,00*	*20.720,00*	*72,8*
	613991/7 Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja	*5.000,00*	*4.972,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
	613991/8 Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja	*10.000,00*	*320,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
613999	Otpis nenaplativih potraživanja	0,00	*1.977,00*	1.980,00	1.980,00	0,0
614000	**4.TEKUĆI GRANTOVI**	**1.871.200,00**	**1.322.277,00**	**-49.830,00**	**1.821.370,00**	**97,3**
614100	**Grantovi drugim nivoima vlade**	**297.400,00**	**226.118,00**	**33.300,00**	**330.700,00**	**111,2**
614117	Grantovi mjesnim zajednicama	15.000,00	5.546,00	3.000,00	52.000,00	346,7
614121	Transferi za kulturu	46.500,00	33.234,00	-3.700,00	42.800,00	92,0
	614121/1 Gradačački književni susreti	*19.000,00*	*19.288,00*	*300,00*	*19.300,00*	*101,6*
	614121/2 BZK Preporod	*8.400,00*	*4.200,00*	*0,00*	*8.400,00*	*100,0*
	614121/3 HKD Napredak	*2.500,00*	*1.860,00*	*0,00*	*2.500,00*	*100,0*
	614121/4 Kulturne manifestacije	*16.600,00*	*7.886,00*	*-4.000,00*	*12.600,00*	*75,9*
614122	Transfer za sport	200.900,00	152.338,00	0,00	200.900,00	100,0
	614122/1 Kotizacije	*158.000,00*	*116.438,00*	*0,00*	*158.000,00*	*100,0*
	614122/2 Sportske manifestacije	*12.900,00*	*12.900,00*	*0,00*	*12.900,00*	*100,0*
	614122/3 Transfer za KIK Zmaj	*30.000,00*	*23.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,0*
614124	Transfer za izbore	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
614200	**Tekući transferi pojedincima**	**242.300,00**	**164.945,00**	**-20.450,00**	**221.850,00**	**91,6**
614231	Beneficije za socijalnu zaštitu	71.000,00	31.659,00	-13.000,00	58.000,00	81,7
	614231/1 Jednokratne novčane pomoći	*30.000,00*	*21.600,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,0*
	614231/2 Sanacija duga za vodu i el.energiju naselju Diren	*4.000,00*	*430,00*	*-3.000,00*	*1.000,00*	*25,0*
	614231/3 Sanacija i održavanje objekata u naselju Diren	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,0*
	614231/4 Izdaci za finansiranje Duge	*20.000,00*	*8.500,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,0*
	614231/5 Sanacija kuća romskih porodica - HILFSWERK	*10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*0,0*
	614231/6 Izdaci za školski obrok za socijalno ugrožene učenike	*3.000,00*	*1.129,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,0*
61232	Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca	10.000,00	476,00	-7.500,00	2.500,00	25,0
	614232/1 Izdaci za lijekove za RVI	*6.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*2.000,00*	*33,3*
	614232/2 Izdaci za građevinske dozvole za borce	*4.000,00*	*476,00*	*-3.500,00*	*500,00*	*12,5*
614233	Izdaci za pomoć sanaciji kuća socijalnih kategorija	25.000,00	13.400,00	-3.000,00	22.000,00	88,0
614234	Izdaci za stipendije	97.300,00	97.300,00	11.050,00	108.350,00	111,4
614239	Ostali transferi pojedincima	29.000,00	22.110,00	0,00	29.000,00	100,0
	614239/1 Ostali grantovi pojedincima	*20.000,00*	*15.810,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,0*
	614239/2 Ostali grantovi pojedincima (načelnik)	*9.000,00*	*6.300,00*	*0,00*	*9.000,00*	*100,0*
614241	Jednokratna pomoć za otklanjanje posljedica prirodne nesreće	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	20,0

Rb	Opis
107	827/1
108	1135
109	1141
110	487/5
111	1064
112	478
113	281/2
114	1109
115	1106
116	447
117	281/3
118	1136
119	1137/4
120	673
121	672
122	280
123	199
124	788
125	771/4
126	1137/2
127	1140
128	281/1
129	1097
130	1088
131	769/2
132	169/1
133	671/1
134	1137/1
135	1059
136	1041/2
137	1046/2
138	730/1
139	802
140	683
141	710
142	713
143	1062
144	670/1
145	670/2
146	668/1
147	436
148	769/1
149	143
150	140
151	771/1
152	772
153	768
154	1061
155	1095
156	258
157	1585
158	675/1
159	650
160	653/7
161	1047/2
162	496
163	449
164	663/1
165	771/3
166	463
167	848/2
168	469
169	193/2
170	193/3

K.O. RAJSKA

Rb	Opis
1	1549
2	1553
3	1554
4	1542
5	1547
6	702
7	705/2
8	707
9	711
10	853/4
11	854/2
12	854/4
13	852/2
14	268
15	196/1
16	275
17	1055
18	1057
19	1194/2
20	1201
21	1156
22	1159/3
23	419/4
24	1005
25	1149
26	1207/4
27	1162
28	1260
29	1160
30	1283/1
31	1283/2
32	1283/4
33	1397
34	1407
35	1394
36	1143
37	1145
38	424
39	1271
40	1163/2
41	953
42	1148
43	1196/2
44	423
45	1351
46	1334
47	1333/2
48	1411/3
49	419/1
50	196/4
51	982/4
52	1196/1
53	715/3
54	1272
55	1259
56	715/2
57	1054/2
58	1200
59	1198
60	391
61	1141/4
62	985
63	1062/3
64	993
65	984

Rb	Opis
177	732
178	2411
179	210
180	2198/3
181	2198/1
182	2198/2
183	2203
184	2211/4
185	2211/5
186	2211/6
187	905
188	2211/1
189	1135
190	906
191	2196/2
192	1966/1
193	2185/2
194	1966/2
195	742
196	899/1
197	1977/2

K.O. ZELINJA SREDNJA

Rb	Opis
1	195
2	170/1
3	1138/2
4	1040/1
5	1045/1
6	1134
7	257
8	771/5
9	1092
10	1096
11	388
12	475/3
13	477
14	487/6
15	495
16	655
17	659
18	642/2
19	642/3
20	646
21	647
22	649/2
23	671/2
24	649/5
25	653/3
26	663/2
27	142
28	767
29	173
30	1110
31	282
32	848/1
33	848/4
34	695
35	1573
36	1580
37	1581
38	1574
39	1576

Rb	Opis
40	1577
41	1578
42	1579
43	1582
44	1583
45	1584
46	701
47	1572
48	487/2
49	473/1
50	409
51	408
52	475/1
53	642/1
54	467/2
55	653/1
56	653/2
57	652
58	302
59	665
60	666
61	1105
62	487/4
63	654/2
64	476
65	479
66	656
67	657
68	620
69	486
70	485
71	482
72	480
73	658
74	660
75	481
76	484
77	472
78	473/2
79	473/3
80	661
81	473/4
82	766/1
83	494
84	653/4
85	653/5
86	653/8
87	1045/2
88	1172/1
89	645
90	643
91	796
92	1174
93	649/4
94	450
95	470
96	468/2
97	488
98	525
99	1139
100	489
101	490
102	474
103	475/2
104	471/1
105	769/3
106	492

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
614300	**Tekući transferi neprofitnim organizacijama**	**1.316.500,00**	**931.214,00**	**-57.680,00**	**1.258.820,00**	**95,6**
614311	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	928.100,00	689.330,00	-5.000,00	**923.100,00**	99,5
	614311/1 Koordinacioni odbor za podizanje nišana	*6.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*3.000,00*	*50,0*
	614311/2 Kuća za djecu bez roditeljskog staranja-GVS	*3.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*1.000,00*	*33,3*
	614311/3 Centar za kulturu	*130.100,00*	*98.650,00*	*0,00*	*130.100,00*	*100,0*
	614311/4 Centar za soc.rad	*310.500,00*	*232.810,00*	*0,00*	*310.500,00*	*100,0*
	614311/5 Dječije obdanište	*205.400,00*	*153.820,00*	*0,00*	*205.400,00*	*100,0*
	614311/6 Javna biblioteka	*122.100,00*	*91.850,00*	*0,00*	*122.100,00*	*100,0*
	614311/7 Vatrogasno društvo	*147.000,00*	*110.200,00*	*0,00*	*147.000,00*	*100,0*
	614311/8 Crveni križ	*4.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,0*
614319	Tekući transferi vjerskim zajednicama	20.000,00	3.500,00	-2.500,00	17.500,00	87,5
	614319/1 Medžlis islamske zajednice	*12.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,0*
	614319/2 Župni ured KTK	*5.000,00*	*500,00*	*-1.500,00*	*3.500,00*	*70,0*
	614319/3 Srpska pravoslavna crkva	*3.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*2.000,00*	*66,7*
614323	Tekući transferi političkim partijama	72.000,00	48.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,3
614324	Tekući transfer udruže njima građana	284.100,00	188.886,00	-30.180,00	253.920,00	89,4
	614324/1 Izdaci za rad Saveza boračkih organizacija	*142.000,00*	*106.680,00*	*-7.000,00*	*135.000,00*	*95,1*
	614324/2 Izdaci za finansirenje projekata Saveza bor. organizacija	*21.000,00*	*14.500,00*	*-8.300,00*	*12.700,00*	*60,5*
	614324/3 Izdaci za finansiranje Patriotske lige	*8.200,00*	*6.230,00*	*-200,00*	*8.000,00*	*97,6*
	614324/4 Izdaci za rad SUBNOAR-a	*7.200,00*	*5.370,00*	*-180,00*	*7.020,00*	*97,5*
	614324/5 Obilježavanje značajnih datuma	*16.500,00*	*2.658,00*	*-4.000,00*	*12.500,00*	*75,8*
	614324/6 Ostali praznici i godišnjice	*9.000,00*	*4.830,00*	*-3.500,00*	*5.500,00*	*61,1*
	614324/7 Sufinansiranje projekata udr.građ.kod međunar. organ.	*4.000,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*	*3.000,00*	*75,0*
	614324/8 Sufinanisranje projekata izgradnje društvenih domova	*5.000,00*	*4.359,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
	614324/9 Ostala udruženja	*20.000,00*	*12.184,00*	*-5.000,00*	*15.000,00*	*75,0*
	614324/10 Ostali korisnici	*10.000,00*	*4.137,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
	614324/11 Projekti za mlade	*4.000,00*	*3.911,00*	*0,00*	*4.000,00*	*100,0*
	614324/12 Projekat ravnopravnosti polova	*4.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	*2.000,00*	*50,0*
	614324/13 Manifestacije i sajmovi	*3.500,00*	*5.400,00*	*5.000,00*	*8.500,00*	*242,9*
	614324/14 Turniri,značajni dat umi i ostali događaji	*14.700,00*	*5.500,00*	*-4.000,00*	*10.700,00*	*72,8*
	614324/16 Izdaci za rad Kutak radosti	*5.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
	614324/18 Sufinansiranje projekta pretškolskog obrazovanja	*10.000,00*	*9.127,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
614329	Ostali transferi neprofitnim organizacijama - monografije	12.300,00	1.498,00	-8.000,00	4.300,00	35,0
614400	**Subvencije javnim preduzećima**	**15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**	**66,7**
614417	Subvencije za veterinarstvo	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	66,7

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
615000	**5.KAPITALNI TRANSFERI**	**321.530,00**	**107.625,00**	**-53.900,00**	**267.630,00**	**83,2**
615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	**321.530,00**	***107.625,00***	***-53.900,00***	**267.630,00**	**83,2**
	615311/1 Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata-MZ Novalići	*10.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*200,0*
	615311/2 Sufinansiranje projekta obaveznog pretškol.obrazovanja	*37.700,00*	*41.945,00*	*0,00*	*37.700,00*	*100,0*
	615311/4 Sufinansiranje rekonstrukcije OŠ Jasenica	*96.850,00*	*0,00*	*-96.850,00*	*0,00*	*0,0*
	615311/6 Sufinansiranje projekta Štedi energiju	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*100,0*
	615311/7 Sufinansiranje projekta Izrada integrirane razvojne strategije	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*100,0*
	615311/8 Oprema za sanaciju sekundarne mreže Komunalac	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*100,0*
	615311/9 MZ Zelinja Donja - izgradnja sportske sale	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*100,0*
	615311/16 Sufinansiranje izgradnje fisk.sale u OŠ Hamdija Kreševljaković	*56.480,00*	*31.480,00*	*0,00*	*56.480,00*	*100,0*
	615311/20 Sufinansiranje nabavke zemljišta za igralište u MZ Srnice G.	*15.000,00*	13.700,00	*-1.300,00*	*13.700,00*	*91,3*
	615311/21 Sufinansiranje izgradnje javne rasvjete u MZ Hrgovi Donji	*0,00*	*0,00*	*34.250,00*	*34.250,00*	*0,0*

Član 4.

I.2. KAPITALNI BUDŽET

Ukupna vrijednost kapitalnih ulaganja izmijenjena je sa prvobitno planiranih 4.456.630,00KM na 4.491.493,00 KM. Izmjene su prikazane u slijedećoj tabeli:

Tabela br.3

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-septembar 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
820000	**II KAPITALNI IZDACI (1+2)**	**4.456.630,00**	**1.231.968,00**	**34.860,00**	**4.491.490,00**	**100,8**
821000	**1.NABAVKA STALNIH SREDSTAVA**	**3.299.470,00**	**216.211,00**	**-320.917,00**	**2.978.553,00**	**90,3**
821100	**Nabavka zemljišta,šuma i zasada**	**85.000,00**	**750,00**	**-65.000,00**	**20.000,00**	**23,5**
	821111/1Nabavka zemljišta -naknade za eksproprijacije	85.000,00	750,00	-65.000,00	20.000,00	23,5
821200	**Nabavka građevina**	**490.000,00**	**11.965,00**	**-434.250,00**	**55.750,00**	**11,4**
821211	Izgradnja kulturnog centra - I faza	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,0
821221	Vanjska rasvjeta,trotoari i ograde	90.000,00	11.965,00	-34.250,00	55.750,00	61,9
821300	**Nabavka opreme**	**123.950,00**	**18.767,00**	**-39.250,00**	**84.700,00**	**68,3**
821311	Namještaj	4.000,00	4.063,00	100,00	4.100,00	102,5
821312	Kompjuterska oprema	15.450,00	12.108,00	-3.000,00	12.450,00	80,6

Rb	Opis
43	196
44	2232/2
45	2243
46	2246/2
47	2418
48	2419
49	2422
50	1970/3
51	2231
52	1023/1
53	1026
54	1027
55	910
56	740
57	1023/2
58	179/10
59	2032
60	2179
61	2034
62	2035
63	2199/3
64	1485/1
65	2245/1
66	2245/3
67	2245/2
68	926
69	2185/3
70	2193
71	2192
72	2197
73	908/3
74	2161
75	2165/1
76	2164
77	2138/2
78	2138/1
79	930/2
80	929
81	928
82	2233/4
83	2233/3
84	171
85	2228/1
86	1024
87	1528
88	1527
89	2139/1
90	1544
91	2232/1
92	1541
93	1029
94	192
95	904/2
96	195
97	2241
98	2242
99	2244
100	1028
101	1030
102	2206/1
103	2153/4
104	1138
105	2189/1
106	933
107	179/9
108	2199/2
109	2234

Rb	Opis
110	2235
111	2165/4
112	2165/2
113	2236
114	2213
115	2221/3
116	2188
117	2210
118	2146/3
119	1019/1
120	1561
121	2222
122	2224/1
123	908/1
124	2233/1
125	2240
126	2221/4
127	783
128	2233/2
129	927/1
130	736/1
131	802
132	801
133	735/2
134	2189/2
135	2162
136	2208
137	2030/2
138	2030/1
139	2237
140	2239
141	2036
142	2154/3
143	854
144	2166/1
145	852
146	2225
147	1090/2
148	172
149	179/3
150	872/1
151	1560
152	2194
153	2195/2
154	1486
155	1487
156	2147/3
157	193/1
158	872/5
159	2246/1
160	2247
161	2180/1
162	2181/2
163	2181/1
164	2182
165	2398
166	735/3
167	733
168	739
169	2207
170	872/4
171	872/2
172	1132
173	856
174	938
175	939
176	1023/3

Rb	Opis
99	1650/2
100	1846/1
101	1821
102	1378/1
103	1378/2
104	1377/5
105	1504
106	692/3
107	682
108	1503
109	582
110	581
111	1035/1
112	684
113	683
114	689
115	2166
116	1030/1
117	1562/2
118	1478
119	2702
120	2181/1
121	1803
122	617
123	2186/2
124	2184/5
125	2183/1
126	1678
127	1672/2
128	1842
129	2189/2
130	1650/1
131	1855
132	1843
133	1860
134	716
135	1859
136	260
137	2081
138	2076
139	1563
140	572
141	686
142	687
143	2091
144	1800/1
145	685
146	1022/4
147	1022/2
148	1375
149	1027/3
150	1026
151	2161
152	1826
153	1822
154	2075
155	2067
156	1561
157	2089
158	2102/3
159	1835
160	1817
161	706
162	1834
163	1816
164	1376
165	2072

Rb	Opis
166	1810
167	2105
168	2104
169	2707
170	2717
171	1802
172	1021
173	1814
174	1672/1
175	2721
176	1656
177	1849/1
178	2170
179	1849/2
180	1796
181	1797
182	1566
183	431

K.O. ZELINJA DONJA

Rb	Opis
1	2401
2	2404
3	2405
4	2406
5	2407
6	2408
7	2409
8	2424
9	2410
10	2414
11	2396
12	904/1
13	662
14	908/2
15	927/2
16	1007/3
17	1966/3
18	1967/2
19	1968/2
20	1019/2
21	1025
22	907
23	930/1
24	2180/2
25	2184
26	2200
27	2139/2
28	2148/2
29	2178
30	2031
31	2229/1
32	2229/2
33	2187
34	2212
35	2165/3
36	2166/2
37	169/2
38	1108
39	161
40	2416
41	179/4
42	193/3

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-septembar 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
821313	Oprema za prijenos podataka i glasa	10.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00	60,0
	821313/2 Sredstva veze za operativni centar civilne zaštite	*7.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	4.000,00	*57,1*
	821313/3 Radni pult,sirene, TV	*3.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	2.000,00	*66,7*
821319	**Fotokopirni aparat (vijeće i društ.djel.)**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,0**
821321	**Motorna vozila**	**29.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**0,0**
	821321/3 Zamjena auta staro za novo	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	0,00	*0,0*
	821321/4 Nabavka polovnog vatrogasnog vozila	*25.000,00*	*0,00*	*-25.000,00*	0,00	*0,0*
821341	**Elektronska oprema**	**58.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**50.000,00**	**86,2**
	821341/1 Rekonstrukcija videonadzora u zgradi općine	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	0,00	*0,0*
	821341/2 Izrada projekta i I faza videonadzora grada	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	0,00	*0,0*
	821341/3 Nabavka parking satova	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	50.000,00	*100,0*
821361	**Strojevi,uređaji,alati i instalacije**	**2.000,00**	**8.649,00**	**6.650,00**	**8.650,00**	*432,7*
	821361/1 Klima uređaji (mat.uredi,priv.katast. I CZ)	*2.000,00*	2.596,00	*600,00*	2.600,00	*130,0*
	821361/3 Povećanje priključne snage u SŠC,sajmu,CZ	*0,00*	*6.053,00*	*6.050,00*	6.050,00	*0,0*
821372	**Inventar (vatr.aparati i kasa za pečate)**	**4.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	*50,0*
821500	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**180.540,00**	**23.026,00**	**-54.300,00**	**126.240,00**	**69,9**
821521	**Licence za korištenje zemljišta, patenata itd**	**11.700,00**	**1.443,00**	**-8.000,00**	**3.700,00**	31,6
	821512/1 Licenca za korištenje antivirusnog alata NOD 32	*1.700,00*	*1.443,00*	*0,00*	1.700,00	*100,0*
	821512/2 Nabavka softvera	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	0,00	*0,0*
	821512/3 Licenciranje Windowsa, Offica i aplikativnih softvera	*5.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	2.000,00	*40,0*
821512	**Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje**	**118.840,00**	**21.583,00**	**-6.300,00**	**112.540,00**	**94,7**
	821521/1 Prostorno planska dokumentacija	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	20.000,00	*100,0*
	821521/4 Izrada projekata infrastrukture	*35.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	25.000,00	*71,4*
	821521/6 Revizija projektne dokumentacije	*3.000,00*	*3.393,00*	*2.000,00*	5.000,00	*166,7*
	821521/9 Izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta	*40.840,00*	*0,00*	*0,00*	40.840,00	*100,0*
	821521/11 Izrada projektno-tehn.dokumentacije starog grada	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	10.000,00	*100,0*
	821521/15 Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	0,00	*0,0*
	821521/17 Izrada elaborata i studija za prečistač otpadnih voda	*8.000,00*	*8.190,00*	*200,00*	8.200,00	*102,5*
	821521/18 Izrada projekta uređenja prostorija za matičnu službu	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	3.500,00	*0,0*
821529	**Ostala osnivačka ulaganja**	**50.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**10.000,00**	**20,0**
	821529/2 Sredstva za osnivanje JP Domažić i JP za parkinge	*50.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	10.000,00	*20,0*

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-septembar 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
821600	**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.419.980,00**	**161.703,00**	**271.880,00**	**2.691.860,00**	**111,2**
821612	**Rekonstrukcija cesta i mostova**	**730.130,00**	**0,00**	**307.000,00**	**1.037.130,00**	**142,0**
	821612/21 MZ Vučkovci (dionica glavni put- Prosine)	*20.150,00*	*0,00*	*0,00*	20.150,00	*100,0*
	821612/22 MZ Vučkovci (Horinci lijevo)	*41.360,00*	*0,00*	*0,00*	41.360,00	*100,0*
	821612/31 Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni II	*600.000,00*	*0,00*	*-300.000,00*	300.000,00	*50,0*
	821612/32 MZ Mediđa Donja rekonstrukcija puta (Mediđa D.-Buk)	*68.620,00*	*0,00*	*0,00*	68.620,00	*100,0*
	821612/26 MZ Ledenice Donje-rekonstrukcija puta	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	7.000,00	*0,0*
	821612/30 Rekonstrukcija ul "Hazna" II faza	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	300.000,00	*0,0*
	821612/29 Rekonstrukcija raskrsnice Gradačac-Modriča-Bosanski Šamac	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	300.000,00	*0,0*
821618	**Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod, kanalizaciju i čvrsti otpad**	**923.320,00**	**107.979,00**	**-148.740,00**	**774.580,00**	**83,9**
	821618/6 Projekat za teh.unapr.postrojenja za tretiranje odlaganja otpada	*257.500,00*	*2.631,00*	*-148.740,00*	108.760,00	*42,2*
	821618/7 Izgradnja vodoprivrednih objekata	*665.820,00*	105.348,00	*0,00*	665.820,00	*100,0*
821619	**Ostala rekonstrukcija i poboljšanja**	**766.530,00**	**53.724,00**	**113.620,00**	**880.150,00**	**114,8**
	821619/1 Rekultivizacija zemljišta	*180.000,00*	*0,00*	*0,00*	180.000,00	*100,0*
	821612/2 Gradski stadion	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	80.000,00	*0,0*
	821619/3 Aleja kestenova	*0,00*	*15.433,00*	*95.430,00*	95.430,00	*0,0*
	821619/4 Sanacija klizišta i otklanjanje poslj.prirod.nepogode	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	80.000,00	*100,0*
	821619/6 Izgradnja fontane na kružnom toku	*0,00*	*0,00*	*5.300,00*	5.300,00	*0,0*
	821619/7 Oživljavanje parka (stara banja)	*0,00*	0,00	*77.000,00*	77.000,00	*0,0*
	821619/8 Kanalizacija Hazna-naselje Rijeka	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	25.000,00	*0,0*
	821619/10 Uređenje taksi stajališta	*0,00*	*0,00*	*5.990,00*	5.990,00	*0,0*
	821619/11 Sanacija klizišta u Mionici III	*122.490,00*	*0,00*	*48.600,00*	171.090,00	*139,7*
	821619/12 Adaptacija prostorija za matičnu službu	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	0,00	*0,0*
	821619/13 Izgradnja sportskog poligona u MZ Sibovac	*32.000,00*	*0,00*	*6.500,00*	38.500,00	*120,3*
	821619/14 Izgradnja poligona Luke	*158.900,00*	*0,00*	*-158.900,00*	0,00	*0,0*
	821619/15 Poribljavanje jezera Vidara	*30.000,00*	*31.860,00*	*1.860,00*	31.860,00	*106,2*
	821619/16 Rekonstrukcija društvenih domova	*63.140,00*	*6.431,00*	*-56.000,00*	7.140,00	*11,3*
	821619/17 Rekonstrukcija društvenog doma u MZ Ledenice Donje	*30.000,00*	0,00	*-5.000,00*	25.000,00	*83,3*
	821619/18 Izgradnja sportskog poligona u MZ Kerep	*50.000,00*	0,00	*7.840,00*	57.840,00	*115,7*

Rb	Opis
251	880/3
252	560/2
253	1/3
254	880/1
255	562
256	2369
257	1/1
258	187
259	1079/2
260	249
261	2378
262	1175
263	2044
264	1007/1
265	101
266	43/4
267	881/4
268	193
269	8
270	2134
271	534
272	535
273	536/2
274	314
275	849/2
276	849/3
277	849/1

K.O. GORNJA MEĐIĐA

Rb	Opis
1	691/2
2	2071
3	2090
4	615
5	1107
6	1559/3
7	1565
8	1644
9	1649
10	1030/2
11	691/1
12	1027/4
13	2092
14	1732/3
15	433
16	616
17	1106/2
18	2120
19	2186/5
20	2187/3
21	2188/1
22	1847
23	1852/2
24	1856
25	690
26	1377/2
27	1377/3
28	1027/11
29	1838
30	2699
31	2704

Rb	Opis
32	2709
33	2711
34	2712
35	2714
36	2715
37	1679
38	1749
39	2186/1
40	1558
41	1655
42	1733
43	1560/1
44	1560/2
45	2077
46	1732/2
47	1712
48	1703
49	1556
50	1555
51	1559/2
52	1559/1
53	1769
54	1702
55	1750
56	1770
57	2184/4
58	2144
59	1836
60	1846/3
61	1106/4
62	1098
63	2186/4
64	2141
65	1106/1
66	491
67	1093/1
68	2142/1
69	432
70	2701
71	1035/3
72	1827
73	2187/2
74	1564
75	2188/2
76	1562/1
77	1828
78	614
79	607
80	2151
81	2190/2
82	1687/1
83	1022/1
84	2101/2
85	2186/3
86	1557/2
87	1643
88	1862
89	1642
90	1850
91	1092
92	698
93	2729
94	681/2
95	692/4
96	1641
97	1652
98	678

Rb	Opis
118	2196/2
119	147/2
120	164/1
121	108/2
122	537
123	542
124	563
125	509
126	112
127	2239
128	2132
129	2124
130	540
131	2229
132	2238
133	550
134	548
135	549
136	92/1
137	2240/2
138	2240/3
139	2123
140	151
141	165
142	2199
143	2145/2
144	2143
145	1118
146	544
147	547/2
148	2121
149	134
150	2130
151	559
152	78/1
153	76
154	282
155	2163/2
156	2160
157	552
158	1179/2
159	1179/1
160	110
161	1902/1
162	1176
163	62
164	1180
165	2200/4
166	2200/10
167	2200/2
168	1902/3
169	1906/2
170	2196/4
171	445
172	1075/2
173	1081
174	1080/1
175	2036
176	65/1
177	63
178	1109
179	9
180	296
181	10/2
182	194
183	379
184	378

Rb	Opis
185	429
186	455
187	7
188	1160/4
189	36/1
190	40/2
191	346/1
192	1171
193	2231
194	2237
195	1160/6
196	2040
197	1160/7
198	1160/1
199	198/1
200	1160/2
201	119
202	118
203	126
204	188/2
205	1181
206	1089/2
207	128
208	120
209	185
210	1178
211	97
212	189
213	188/1
214	2038
215	284
216	227
217	222/2
218	230
219	283
220	228
221	222/1
222	224
223	106
224	419
225	1258/2
226	229
227	223
228	2196/1
229	2035
230	305
231	1259/2
232	487
233	93/6
234	1906/1
235	1907
236	31/1
237	2037
238	310
239	308
240	306
241	250
242	343
243	2382
244	1087/4
245	555
246	1904
247	2043
248	438
249	2133
250	1258/1

Ekon. kod	Vrsta izdataka	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-septembar 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3
823300	**2.OTPLATE DOMAĆEG POZAJMLJIVANJA**	**1.157.160,00**	**1.015.757,00**	**355.780,00**	**1.512.940,00**	**130,7**
823311	Vrijednosnih papira - mjenica	816.360,00	664.178,00	0,00	816.360,00	100,0
823331	Otplate domaćim finansijskim institucijama	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,0
823339	Otplate ostalim domaćim pozajmljivačima	340.800,00	351.579,00	55.780,00	396.580,00	116,4
	823339/2 Otplate reprogramiranih obaveza	*340.800,00*	*351.579,00*	*55.780,00*	*396.580,00*	*116,4*

Član 5.

II-POSEBAN DIO

U članu 5.stav 1. iznos 6.639.810,00 KM mijenja se i glasi 6.627520,00 KM. Ovaj iznos raspoređuje se na slijedeći način:

Tabela br.3

Org. kod	Ekon. kod	NAZIV	PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE JANUAR-SEPTEMBAR 2013.	REBALANS +;-	KORIGOVANI PLAN	INDEKS
			1	2	3	4	5=4/1
		UKUPNO	**6.639.810,00**	**4.704.658,00**	**-12.290,00**	**6.627.520,00**	**99,8**
1		**OPĆINSKO VIJEĆE**	**423.970,00**	**287.451,00**	**-35.170,00**	**388.800,00**	**91,7**
1	**610000**	**I TEKUĆI IZDACI**	**423.970,00**	**287.451,00**	**-35.170,00**	**388.800,00**	**91,7**
1	**613000**	**3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE**	**316.970,00**	**204.451,00**	**-23.170,00**	**293.800,00**	**92,7**
1	613100	Putni troškovi	3.800,00	1.142,00	-2.300,00	1.500,00	39,5
1	613300	Izdaci za komunalne usluge	400,00	1.030,00	900,00	1.300,00	325,0
1	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	5.000,00	2.808,00	0,00	5.000,00	100,0
1	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	307.770,00	199.471,00	-21.770,00	286.000,00	92,9
1	**614000**	**4.TEKUĆI GRANTOVI**	**107.000,00**	**83.000,00**	**-12.000,00**	**95.000,00**	**88,8**
1	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
1	*614124*	*Transfer za izbore*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*100,0*
1	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	72.000,00	48.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,3
1	*614323*	*Tekući transferi političkim partijama*	*72.000,00*	*48.000,00*	*-12.000,00*	*60.000,00*	*83,3*
2		**JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN**	**6.087.180,00**	**4.326.105,00**	**41.320,00**	**6.128.500,00**	**100,7**
2	**610000**	**I TEKUĆI IZDACI**	**6.087.180,00**	**4.326.105,00**	**41.320,00**	**6.127.500,00**	**100,7**

2	**611000**	**1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**2.336.570,00**	**1.753.561,00**	**-21.220,00**	**2.315.350,00**	**99,1**
2	611100	Bruto plaće i naknade	2.076.310,00	1.594.436,00	0,00	2.076.310,00	100,0
2	611200	Naknade troškova zaposlenih	260.260,00	159.125,00	-21.220,00	239.040,00	91,8
2	**612000**	**2.DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI**	**224.200,00**	**172.782,00**	**0,00**	**224.200,00**	**100,0**
2	**613000**	**3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE**	**1.440.680,00**	**1.052.860,00**	**154.270,00**	**1.594.950,00**	**110,7**
2	613100	Putni troškovi	14.200,00	12.025,00	2.320,00	16.520,00	116,3
2	613200	Izdaci za energiju	220.550,00	138.424,00	-18.400,00	202.150,00	91,7
2	613300	Izdaci za komunalne usluge	498.180,00	386.021,00	78.900,00	577.080,00	115,8
2	613400	Nabavka materijala	65.600,00	50.106,00	7.000,00	72.600,00	110,7
2	613500	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	44.800,00	37.429,00	8.990,00	53.790,00	120,1
2	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	25.000,00	28.279,00	5.370,00	30.370,00	121,5
2	613700	Izdaci za tekuće održavanje	172.600,00	140.218,00	66.400,00	239.000,00	138,5
2	613800	Izdaci osigur. i bankarskih usluga	6.350,00	4.337,00	1.500,00	7.850,00	123,6
2	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	393.400,00	256.021,00	2.140,00	395.540,00	100,5
2	**614000**	**4.TEKUĆI GRANTOVI**	**1.764.200,00**	**1.239.277,00**	**-37.830,00**	**1.726.370,00**	**95,6**
2	614100	Grantovi drugim nivoima vlade	262.400,00	191.118,00	33.300,00	295.700,00	112,7
2	614200	Tekući transferi pojedincima	242.300,00	164.945,00	-20.450,00	221.850,00	91,6
2	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.244.500,00	883.214,00	-45.680,00	1.198.820,00	96,3
2	614400	Subvencije javnim preduzećima	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	66,7
2	614417	Subvencije za veterinarstvo	15.000,00	0,00	-5.000,00	**10.000,00**	**66,7**
2	**615000**	**5.KAPITALNI TRANSFERI**	**321.530,00**	**107.625,00**	**-53.900,00**	**267.630,00**	**83,2**
2	615311	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	**321.530,00**	***107.625,00***	***-53.900,00***	**267.630,00**	**83,2**
3		**OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO**	**128.660,00**	**91.102,00**	**-18.440,00**	**110.220,00**	**85,7**
3	**610000**	**I TEKUĆI IZDACI**	**128.660,00**	**91.102,00**	**-18.440,00**	**110.220,00**	**85,7**
3	**611000**	**1.PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**115.900,00**	**81.675,00**	**-18.320,00**	**97.580,00**	**84,2**
3	611100	Bruto plaće i naknade	91.300,00	76.423,00	0,00	91.300,00	100,0
3	611200	Naknade troškova zaposlenih	24.600,00	5.252,00	-18.320,00	6.280,00	25,5
3	**612000**	**2.DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI**	**9.900,00**	**8.270,00**	**0,00**	**9.900,00**	**100,0**
3	**613000**	**3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE**	**2.860,00**	**1.157,00**	**-120,00**	**2.740,00**	**95,8**
3	613100	Putni troškovi	200,00	75,00	-20,00	180,00	90,0
3	613300	Izdaci za komunalne usluge	560,00	123,00	0,00	560,00	100,0
3	613400	Nabavka materijala	1.100,00	959,00	0,00	1.100,00	0,0
3	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000,00	0,00	-100,00	900,00	90,0

K.O. GRADAČAC II

Rb	Opis
1	2776/1
2	2779
3	2786
4	2780
5	2778/2
6	2763/1
7	2777

K.O. DONJA MEĐIĐA

Rb	Opis
1	239
2	1083/2
3	304
4	557
5	558/1
6	561
7	1088/2
8	1090/2
9	1119
10	1120
11	2034
12	2050
13	1160/3
14	1160/5
15	2240/1
16	2131
17	2200/1
18	2232
19	2197/7
20	2200/6
21	188/3
22	2371
23	2373
24	164/2
25	42
26	2380
27	90/4
28	93/8
29	37/1
30	309
31	490
32	551
33	539
34	508/2
35	20
36	21/1
37	61
38	66/2
39	877/1
40	880/2
41	848
42	111
43	39
44	135/2
45	373
46	161
47	355
48	498
49	430
50	428

Rb	Opis
51	496
52	483
53	380
54	497
55	1009/1
56	377
57	375
58	877/5
59	878
60	881/2
61	882
62	1905
63	1908
64	66/1
65	1002
66	3
67	2197/2
68	66/4
69	2136
70	2135
71	65/2
72	65/3
73	65/4
74	77
75	1113
76	1100
77	53
78	1003
79	1006
80	1009/2
81	2186
82	1111
83	60
84	1/2
85	14/1
86	94/3
87	14/5
88	25/2
89	2196/3
90	135/3
91	10/5
92	129
93	290/2
94	1902/2
95	2048
96	2041
97	21/2
98	29/1
99	29/2
100	40/1
101	2195/3
102	1080/4
103	2200/11
104	23
105	2046
106	2045
107	2042/2
108	300
109	298
110	299
111	2159/2
112	2200/5
113	417
114	421/3
115	2197/5
116	2047
117	2049

Rb	Opis
36	793
37	797
38	552/1
39	757
40	955/1
41	1236/2
42	1515
43	1516
44	1680/1
45	1679
46	861/1
47	1522
48	414
49	411
50	800
51	1405
52	1346/3
53	1677/1
54	1150
55	1673
56	965
57	689
58	690
59	970
60	1235/1
61	1674
62	833
63	635
64	585
65	583
66	756
67	752/1
68	1521
69	1473
70	834
71	1524
72	1495
73	544
74	1474
75	67/2
76	861/2
77	433
78	1236/1
79	437/1
80	65
81	436
82	443
83	435
84	417
85	1499/3
86	1499/1
87	1499/2
88	441
89	437/2
90	396
91	403
92	402
93	399
94	849/1
95	398
96	1406/3
97	1475
98	847
99	397
100	1186
101	850
102	685/1

Rb	Opis
103	1223
104	1680/2
105	1666/1
106	1666/3
107	1514/3
108	1514/2
109	1493/1
110	1302/2
111	1493/3
112	962
113	862/2
114	553
115	935
116	840
117	841
118	616
119	621
120	620
121	624/2
122	459
123	458
124	862/1
125	1772
126	1666/2
127	1406/1
128	843
129	851
130	1663
131	1662
132	1237/1
133	877
134	836/2
135	882/3
136	886/1
137	1491/1
138	876
139	875
140	1222
141	1498
142	1490
143	1303
144	1496
145	1497
146	1514/1
147	1525
148	1491/2
149	1492
150	457
151	456
152	752/3
153	1494
154	883
155	882/1
156	688/1
157	936/2
158	1769
159	1305/2
160	881
161	969
162	1678
163	543/2
164	1520/1
165	409
166	687

Član 6.

Iznos tekuće rezerve budžeta utvrđuje se u visini 0,21 % budžetskih prihoda bez primitaka.

Član 7.

Izmjene i dopune budžeta općine Gradačac stupaju na snagu danom donošenja, a biće objavljene u «Službenom glasniku općine Gradačac».

III-OBRAZLOŽENJE

U skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br.19/06,76/08 i 5/09), Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br.19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 38, 99-105 Statuta općine Gradačac (Sl. glasnik općine Gradačac 4/08), stekli su se uslovi da se izvrši uravnoteženje budžeta, te prvobitno doneseni plan uskladi, kako sa dinamikom realizacije budžetskih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, tako i sa njihovom strukturom. Prilikom izrade izmjena i dopuna Budžeta općine Gradačac za 2013.god. u obzir su uzete revidirane projekcije prihoda, koje je uradilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Članom 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br.19/06,76/08 i 5/09) regulisano je da se budžetski prihodi sastoje od:

- poreza koji su utvrđeni zakonom
- neporeznih prihoda, kao što su prihodi od poduzetništva i imovine
- prihoda ostvarenih obavljenjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova budžetskih korisnika na tržištu
- primici od finansijske i nefinansijske imovine
- inozemnih i domaćih grantova.

Ukupni prihodi i primici Budžeta općine Gradačac za 2013. god. smanjeni su za 17.427,00 KM u odnosu na usvojeni budžet. Međutim, potrebno je naglasiti da, kada je riječ o strukturi kretanja prihoda tokom 2013.god., različita dinamika realizacije pojedinih vrsta prihoda, uslovila je različite izmjene u pravcu njihovog povećanja, odnosno smanjenja.
Planirani ukupni prihodi od poreza povećani su za 129.988,00 KM u odnosu na plan. Do promjene je došlo u samoj strukturi ovih prihoda. Revidiranom projekcijom prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina za 2013. i period od 2014.-2016.godine (Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.), smanjen je iznos prihoda od indirektnih poreza, a povećan iznos prihoda od poreza na dohodak, koji pripadaju općinama.
Porezi od imovine, kao prihodi koji u cjelokupnom iznosu pripadaju općini, povećani su u odnosu na plan za 9,7%. Procjena dinamike ovih prihoda urađena je na bazi ostvarenja za devet mjeseci, te uvažavajući trendove prethodnih godina. Takođe, planiran je porez na imovinu za motorna vozila, a smanjen iznos na porezu na imovinu fizičkih lica. Do povećanja je došlo i u kategoriji poreza na dohodak.
U periodu od 01.01-30.09.2013.god. evidentirane su i određene zaostale uplate po osnovu poreza na dobit i poreza na plaću (koji su zamijenjeni porezom na dohodak), zaostale uplate poreza na dobra i usluge i druge neplanirane uplate.
Međutim, kada je riječ o neporeznim prihodima, te analizi njihovog trenda u posmatranom periodu u kojem su realizovani (01.01.-30.09.2013.god.), evidentno je da je dinamika realizacije ove vrste prihoda smanjena u odnosu na isti period prethodne godine. Stoga su ovi prihodi smanjeni za 5,1% u odnosu na plan.
Dinamika kretanja neporeznih prihoda je različita i uglavnom je u direktnoj korelaciji sa određenim privrednim aktivnostima, koje su uslovljene određenim radnjama kao što je npr. korištenje podataka i usluga katastra, korištenje građevinskog zemljišta, prenamjena zemljišta, naknade za izgradnju skloništa, naknade za tehničke preglede objekata i sl.
Tekući transferi (donacije i grantovi) su namijenjeni finansiranju određenih (uglavnom kapitalnih) projekata, te njihov uticaj na visinu realiazcije budžeta proizvodi jednake efekte i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Dakle realizacija planiranih prihoda iz ovih izvora direktno uslovljava realizaciju određenih konkretnih projekata iz kapitalnog budžeta.
Kada je riječ o ukupnim tekućim transferima, bitno je naglasiti da je došlo do povećanja za 3,7% u odnosu na prvobitni plan.

Na ove izmjene je najveći uticaj izvršilo povećanje planiranih Primljenih tekućih transfera od Federacije (indeks 160,6), koji su vezani za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata (raskrsnica Gradačac-Modriča-Šamac, stadion NK Zvijezda, rekonstrukcija ulice Hazna), a čija realizacija se očekuje do kraja ove godine. S druge strane Primljeni tekući transferi od kantona smanjeni su za 390.040,00 KM, jer se očekuje da će dinamika realizacije ovih prihoda biti prolongirana za budući period, odnosno narednu budžetsku godinu. Ako govorimo o transferima od međunarodnih organizacija, važno je napomenuti da su ovi transferi realizovani u visokom indeksu (94,4%) u odnosu na plan. Tu je prvenstveno riječ o donaciji turskog grada Sivasa za izgradnju Kulturnog centra, kao i sufinansiranju projekta obaveznog predškolskog obrazovanja, podržanog od strane UNICEF-a.
Primljeni kapitalni transferi su smanjeni za 420.420,00 KM. Ovdje je riječ o učešću građana u finansiranju projekata saobraćajne i komunalne infrastrukture. Obzirom da u toku ove godine neće doći do realizacije određenih projekata ove vrste, nije realno ni očekivati realizaciju prihoda/ transfera po ovom osnovu.
Kada je riječ o primicima od kratkoročnog zaduživanja, bitno je napomenuti da se ova stavka odnosi na kratkoročni revolving kredit kod NLB Banke d.d. (na osnovu ugovora o dozvoljenom kratkoročnom prekoračenju na transakcijskom računu, sa rokom dospijeća na dan 31.12.2013.godine.). Navedeni ugovor sklopljen je na osnovu Odluke o davanju saglasnosti o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu, donesene od strane Općinskog vijeća (Sl.glasnik općine Gradačac, br. 6/2013), a koristi se sukcesivno, za prevazilaženje tekuće nelikvidnosti. Izmirenje ove obaveze planira se u ugovorenom roku. Obzirom da je riječ o budžetskoj kategoriji (primitak) koja ima direktan uticaj na povećanje ukupnih prihoda i primitaka, može se konstatovati da je ova kategorija izvršila značajan uticaj na promjene ukupnog iznosa planiranih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za budžetsku 2013.godinu.

U skladu sa korekcijama prihoda i primitaka, izvršene su i korekcije tekućih i kapitalnih izdataka.
Članom 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br.19/06,76/08 i 5/09) definisano je da se budžetski rashodi sastoje od:

- rashoda za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće, naknade materijal i usluge
- tekući transferi
- subvencije, pomoći
- kapitalni transferi
- izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Ukupni tekući izdaci smanjeni su za 52.290,00 KM u odnosu na planirani iznos. Izdaci za plaće i naknade umanjeni su za 39.540,00 KM. Na smanjenje ove vrste rashoda uticalo je prvenstveno smanjenje naknada za regres i otpremnina za odlazak u penziju.
Izdaci za materijal i usluge su povećani za 130.980,00 KM, a korekcije su izvršene na bazi realizacije ove vrste troškova u devetomjesečnom periodu, kao i na bazi procjene potrebnih nabavki za pojedinačne namjene do kraja tekuće godine. Izdaci za putne troškove ostali su u planiranom okviru, dok su izdaci za energiju smanjeni u odnosu na planirani iznos.
Ukupni izdaci za komunalne usluge povećani su za 16% u odnosu na plan. Najznačajniju ulogu u pvećanu ove vrste izdataka odigralo je povećanje izdataka za zimsko održavanje puteva. Do povećanja ove kategorije rashoda došlo je zbog činjenice da je za očekivati da dio ugovorenih radova sa izvođačem za predstojeću zimsku sezonu (održavanja puteva), bude fakturisan do kraja tekuće, a ostatak u prvom kvartalu slijedeće godine.
Nabavka materijala je povećana za 10,5% u odnosu na plan, na što je prvenstveno uticala korekcija iznosa planiranog za nabavku kancelarijskog materijala. Do korekcije izdataka za usluge prijevoza, došlo je iz razloga što je u plan dodana stavka Izdaci za prijevoz učenika, kojom se vrši subvencioniranje prijevoza učenika iz udaljenih mjesnih zajednica do škola.
Unajmljivanje imovine i opreme povećano je prvenstveno zahvaljujući činjenici da se vrši unajmljivanje opreme kopir aparata, neophodnog za potrebe rada općinskih službi.
Ukupni izdaci za tekuće održavanje povećani su za 66.400,00 KM, odnosno za 38,5 % u odnosu na plan. Komponenta ove vrste izdataka su pored ostalog i usluge održavanja i popravke puteva, te materijal i usluge održavanja zgrada i opreme. Do povećanja ove vrste izdataka je došlo iz razloga što planirana sredstva neće biti dovoljna za objektivno iskazane potrebe rješavanja postojećih problema u ovoj oblasti. Dio ovih sredstava biti će utrošen i za horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Izdaci za materijal i usluge održavanja zgrada su takođe povećani, na što je, pored ostalog, uticala i promjena unutrašnje organizacije službi, koja je uslovila određena preseljenja, a koja su zahtijevala adaptaciju prostorija.

Rb	Opis
119	1259
120	591
121	1152/1
122	1515
123	1257
124	1118
125	1255/1
126	378
127	377
128	94
129	1258/3
130	1241
131	1120
132	1122/1
133	124
134	107
135	1121/1
136	1124
137	1133/2
138	99
139	106/1
140	1109
141	1138/1
142	1107/1
143	30/2
144	469/2
145	433
146	1235/1
147	1116
148	269
149	1156
150	96
151	1148
152	1149
153	97
154	1136/1
155	610/2
156	1507
157	588
158	305/4
159	594/5
160	430/2
161	1508
162	277/4
163	592
164	529/2
165	529/4
166	531
167	532
168	559/1
169	559/2
170	491/1
171	1117/1
172	1117/2

K.O. DONJI LUKAVAC

Rb	Opis
1	1755
2	1771
3	1752
4	1453/2
5	1455/2
6	1375
7	1428
8	1374
9	1449/2
10	1457
11	1455/1
12	1378
13	1381/4
14	1380/1
15	1381/1
16	1376
17	1386
18	1379
19	1750/2
20	1772
21	1452/1
22	1438
23	1452/3

K.O. GORNJI LUKAVAC

Rb	Opis
1	794
2	91/1
3	1304
4	415
5	688/2
6	442
7	832
8	836/1
9	842
10	934/2
11	395
12	936/1
13	410
14	692
15	1518
16	752/2
17	1768/1
18	1517
19	1773
20	1774
21	1776
22	1777
23	1778
24	1779
25	1301
26	1664/2
27	1666/4
28	624/1
29	882/2
30	882/4
31	1784
32	1346/4
33	1406/2
34	762
35	942

Rb	Opis
176	1059/3
177	838
178	439
179	853
180	438
181	842/3
182	276/3
183	276/1

K.O. JELOVČE SELO

Rb	Opis
1	270/2
2	273/1
3	277/2
4	345
5	463/2
6	1111/1
7	1111/3
8	1121/2
9	1132/4
10	1108
11	307/3
12	1242
13	529/3
14	1255/2
15	296
16	306/1
17	307/2
18	361
19	1506/1
20	1509
21	1516
22	1517
23	607/2
24	608/1
25	491/2
26	95
27	1150
28	1153
29	1146
30	30/1
31	1141
32	1240
33	1253
34	1239
35	1237
36	1236
37	119/2
38	605
39	271/3
40	270/1
41	1506/2
42	463/1
43	1152/3
44	1261/1
45	1261/2
46	1238
47	277/1
48	277/5
49	1132/3
50	1132/1
51	Greška

Rb	Opis
52	273/3
53	271/1
54	271/2
55	297
56	294
57	295/2
58	295/1
59	309
60	277/3
61	380/2
62	379
63	352
64	493
65	484
66	462
67	380/1
68	449
69	1111/2
70	1258/1
71	1123
72	1119
73	1107/3
74	1107/2
75	307/1
76	1254
77	1110
78	529/1
79	1158
80	1143
81	600/1
82	1262/2
83	1144
84	610/3
85	1133/1
86	362
87	1154
88	483
89	603
90	604
91	602
92	360/2
93	360/3
94	1155
95	276
96	381/2
97	306/3
98	306/2
99	360/1
100	381/1
101	494
102	593/1
103	459
104	1510
105	533/5
106	533/3
107	533/1
108	533/7
109	527
110	585
111	1139/1
112	590
113	589
114	1505
115	533/2
116	608/2
117	607/1
118	1260

Izdaci osiguranja i bankarskih usluga su takođe povećani u odnosu na planirani budžet. Na povećanje izdataka ove vrste uticalo je povećanje izdataka za bankarske usluge, vezano za realizaciju transfera-donacije od turskog grada Sivasa, kao i bankarski troškovi za odobreni revolving kredit kod NLB Banke d.d.

Ugovorene i druge posebne usluge su smanjene za 19.680,00 KM. Izvršeno je usklađivanje ovih izdataka u odnosu na tekuću realizaciju, kao i u odnosu na realnu procjenu potrebnih sredstava do kraja tekuće godine.

Izdaci za tekuće grantove su smanjeni za 89.830,00 KM, odnosno za 4,8 indeksna poena. Analogno tome, izdaci za tekuće transfere pojedincima su smanjeni za 20.450,00 KM, a tekući transferi neprofitnim organizacijama za 57.680,00 KM. Takođe je došlo i do smanjenja planiranih subvencija za javna preduzeća (subvencije za veterinarstvo) za 5.000,00 KM.

Kada je riječ o kapitalnim transferima, došlo je do smanjenja ukupnih kapitalnih tansfera za 16,8%, obzirom da sufinansiranje određenih kapitalnih transfera neće biti realizovano do kraja ove budžetske godine. Smanjenje ove vrste izdataka je posljedica analize realizacije u tekućem periodu, kao i procjene ostvarenja budžetskih prihoda, koji se mogu koristiti za ove namjene, do kraja ove godine. Ovi izdaci su uglavnom sufinansirani od strane viših nivoa vlasti, što je i bilo presudno u potrebi da se izvrše korekcije ove vrste.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava smanjeni su u ukupnom iznosu za 320.917,00 KM, odnosno za 9,7 indeksnih poena.

Bitno je napomenuti da su ovi izdaci uslovljeni, odnosno u direktnoj korelaciji sa planiranim prihodima i primicima od viših nivoa vlasti, kao i sufinansiranjem kroz učešće građana u realizaciji infrastrukturnih projekata, što je i bilo presudno u potrebi da se izvrše korekcije ove vrste.

Najveći uticaj na smanjenje izdataka ove vrste izvršilo je smanjenje procijenjenih izdataka za nabavku građevina, čija se realizacija u odnosu na prvobitni plan procjenjuje na 11,4 %. Projekat Izgradnja Kulturnog centra-Ifaza će biti odložen za početak naredne godine, obzirom da je, uslijed proceduralnih komplikacija, došlo do potrebe da se ponovi postupak javne nabavke za odabir izvođača radova. Takođe, realizacija projekta Izgradnje saobraćajne infrastrukture u Industrijskoj zoni II, neće biti izvršena do kraja ove godine, pa su, shodno tome, ovi planirani izdaci umanjeni na poziciji izdataka. Umanjeni su i izdaci za realizaciju projekta tehničko-tehnološkog uređenja za tretiranje odlaganja otpada.

S druge, stekli su se uslovi za realizaciju drugih infrastrukturnih projekata, kao što su projekti rekonstrukcije ul.Hazna-II faza, rekonstrukcije raskrsnice Gradačac-Modriča-Šamac, stadion NK Zvijezda, te II faza uređenja Aleje kestenova. U konačnom iznosu, budžetska stavka Rekonstrukcija i investiciono održavanje, povećana je za 11,2% u odnosu na prvobitni plan.

Kada je riječ o nabavci opreme, osnivačkim ulaganjima, nabavci motornih vozila, te nabavci stalnih sredstava u obliku prava, bitno je napomenuti da je kod svih ovih stavki došlo do smanjenja u odnosu na prvobitni plan. Do povećanja je došlo na planiranom iznosu na poziciji Strojevi, alati, uređaji i instalacije, te je ova stavka povećana za 6.653,00 KM.

Otplate duga iz prethodnih godina vrše su skladu sa dinamikom prihoda i primitaka. Stoga je na ovoj stavci došlo do povećanja planiranog iznosa, obzirom da su se stekli uslovi da se pristupi izmirenju obaveza u značajnijem obimu. Takođe, ovu stavku čini i otplata prehodno spomenutog kratkoročnog revolving kredita.

Pozicija Ostala rekonstrukcija i poboljšanja je umanjena za 46.380,00 KM. Struktura izdataka iskazanih na ovoj poziciji, bitno je promijenjena u odnosu na plan, što je omogućilo realizaciju novih projekata-za koje je izvjesno obezbjeđenje sredstava u ovoj budžetskoj godini, ali i činjenicu da će u realizaciji određenih, prethodno planiranih projekata doći do kašnjenja, te se isti odlažu za narednu budžetsku godinu.

OBRAĐIVAČ:
Općinska služba za privredu, razvoj i finansije

PREDLAGAČ:
Općinski načelnik

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj: 01-05-271/13
Datum: 28. 11. 2013. god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

3.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Nacrt Okvirnog budžeta općine Gradačac za period 2014-2016. godina, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Nacrt Okvirnog budžeta općine Gradačac za period 2014-2016. godina.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-272/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

4.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu.

II

Zadužuje se Općinska služba za privredu, razvoj i finansije da u roku od 15 dana obavi javnu raspravu po Nacrtu Budžeta općine Gradačac za 2014. godinu.

III

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-273/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

5.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Prijedlog Operativnog programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2013/2014. godina, , d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Operativni program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2013/2014. godina.
Sastavni dio ovog Zaključka je Operativni program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2013/2014. godina.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-274/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

Rb	Opis
42	294
43	216
44	229
45	220/3
46	223
47	274
48	436
49	839
50	840
51	275/2
52	434
53	293
54	396/1
55	146
56	861
57	732
58	24
59	164
60	753
61	731
62	1196
63	730
64	852
65	854/3
66	854/1
67	856
68	865
69	1059/1
70	705/1
71	706
72	1198
73	752
74	410
75	881
76	892
77	398
78	273
79	275/1
80	157/1
81	863
82	1015
83	876
84	875
85	157/2
86	53/1
87	849
88	28/2
89	848
90	214
91	215/1
92	230
93	850/1
94	213
95	211
96	219
97	228
98	250
99	251
100	222/1
101	277/4
102	277/2
103	278/2
104	1063/3
105	842/1
106	845
107	750/2
108	243

Rb	Opis
109	748/4
110	747/1
111	723/2
112	866
113	1099/1
114	846
115	53/2
116	53/3
117	158
118	1071/1
119	1098
120	710
121	1070
122	1068
123	1067
124	1066
125	58/2
126	58/1
127	56
128	725
129	397
130	406
131	389
132	156
133	154
134	153
135	221/1
136	54
137	49
138	51
139	220/1
140	225
141	53/4
142	220/2
143	728/1
144	729
145	238
146	227
147	1087
148	278/1
149	39/1
150	1088/1
151	1062
152	20
153	21/2
154	1059/2
155	1099/2
156	1092
157	1091
158	139
159	1063/2
160	1094
161	31
162	401/1
163	1197
164	748/2
165	748/3
166	277/6
167	850/2
168	1088/3
169	55/1
170	55/2
171	55/3
172	55/4
173	240/2
174	240/1
175	862

K.O. SRNICE DONJE

Rb	Opis
1	1635
2	1638
3	1633/1
4	681/1
5	688/2
6	689/2
7	49
8	105
9	108
10	50/3
11	50/1
12	91
13	92
14	693
15	712/3
16	50/2
17	48
18	606/2
19	94
20	608
21	606/1
22	106
23	680/1
24	671
25	698
26	87
27	585
28	610/1
29	622
30	586
31	603
32	652/2
33	652/1
34	648
35	716
36	647
37	1232/8
38	712/1
39	715
40	713/2
41	713/1
42	714
43	1634
44	587/1

K.O. BIBEROVO POLJE

Rb	Opis
1	69
2	416
3	1044
4	1498
5	1505
6	418
7	422
8	78
9	126
10	1144/2
11	1173/2
12	1150
13	63
14	1499
15	415
16	79
17	77
18	1145
19	1139
20	420
21	16
22	64
23	127
24	15
25	419
26	417
27	7/3
28	128
29	129
30	1176
31	1175
32	85
33	1187/3
34	1173/1
35	1174
36	1147

K.O. KEREP

Rb	Opis
1	748/1
2	749/1
3	842/2
4	724
5	847
6	854/2
7	860/1
8	841
9	226
10	1200
11	1069
12	212
13	1059/4
14	215/2
15	1096
16	218
17	224
18	277/3
19	1060
20	1063/4
21	429
22	1185/3
23	1186
24	1187
25	1189
26	1192
27	1193
28	1199
29	28/5
30	39/4
31	155
32	138
33	1099/3
34	844
35	426
36	1194
37	431
38	411
39	1071/2
40	430
41	843

OPERATIVNI PROGRAM

RADOVA ODRŽAVANJA ULICA, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH CESTA U ZIMSKOM PERIODU 2013/2014.G.

Mjesta pripravnosti zimske službe

Mjesto pripravnosti (punkt) zimske službe treba biti locirano na području općine Gradačac. Razloga za pomenutu lokaciju ima više:

- kvalitetan uvid stanja na cestama
- kvalitetno praćenje temperatura,
- pravovremena intervencija na cestama,
- kvalitetnije informisanje o stanju na cestama.

Prioriteti održavanja

Ulica koja ima prioritet u Gradačcu je ulica «H.K.Gradaščevića» a zatim ulice «Hadžiefendijina», «Titova», «Kadić mahala», «Hasana Kikića», «Šehida», «VII bataljona», «6. april» itd.

Prohodnost lokalnih cesta je vrlo bitna jer su iste veza mjesnih zajednica i gradova. Prioritet za održavanje u zimskom periodu imaju ceste koje povezuju više mjesnih zajednica, ceste kojima se kreću autobusi i ceste koje imaju nepovoljan položaj, odnosno loše elemente trase (uzbrdice, nizbrdice).

Nekategorisane ceste povezuju zaseoke sa centrima mjesnih zajednica i kao takvi imaju svoju važnost. Čišćenje ovih cesta će se obaviti nakon što se uspostavi prohodnost lokalnih cesta.

POTREBAN BROJ LJUDSTVA, MEHANIZACIJE I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA I POSIPANJE KOLOVOZA I NJIHOV RAZMJEŠTAJ PO MJESTIMA PRIPRAVNOSTI

Za kvalitetno održavanje prohodnosti gradskih ulica i pješačkih staza u gradu pored adekvatne mehanizacije potrebno je na punktu zimske službe imati grupu radnika za čišćenje pješačkih staza i prijelaza preko ulica. To se prije svega odnosi na ulice: «H.K.Gradaščevića», «Titovu», «Hadžiefendijinu», «Hasana Kikića», «I.Kapetanovića», «Reufa Huseinagića», «Sviračka», «Sarajevska», «6.bataljona», «Hazna» i prilazi Javnim ustanovama. Pored toga, odredjen broj radnika treba biti u pratnji mehanizacije kao pomoćni radnici za čišćenje snijega i posipanje ulica potrebna su dva vozila od kojih je jedno manje zbog uskih ulica. Oba vozila moraju imati plug za razgrtanje snijega i posipač za sol (utovarni ili vučni). Pored navedenog na punktu mora biti mašina za utovar soli kao i jedno rezervno vozilo za slučaj kvara ili većih padavina. Izvodjač radova je obaveza da nabavi dovoljnu količinu soli za posipanje ulica i istu uskladišti na punktu zimske službe.

Mjesto pripravnosti zimske službe za održavanje gradskih ulica treba biti u gradu ili što bliže gradu zbog, kvalitetnijeg uvida stanja na ulicama, bržeg djelovanja na vremenske neprilike, kvalitetnijeg korištenja radnog vremena.
Po isteku ugovorenog termina za održavanje gradskih ulica i trotoara, izvođač radova je obavezan izvršiti čišćenje abrezivnog materijala sa ulica i trotoara, po potrebi izvršiti i pranje gdje to procijeni nadzorni organ, a sve u roku od petnaest dana.

NAPOMENA: Posipni materijal za sprečavanje poledice na ulicama je industrijska sol za ceste bez ikakvih dodataka.

Za kvalitetno održavanje prohodnosti u zimskom periodu na lokalnim cestama potrebno je imati najmanje četiri vozila sa zimskom opremom (plug snježni, posipač). Svako vozilo mora imati vozača i pomoćnika zbog utovara posipnog materijala u posipač i praćenja rada posipača. Zbog makadamskih dionica lokalnih cesta potrebno je na punktu imati mašinu za razgrtanje snijega (grejder ili utovarivač sa plugom). Jedno vozilo mora biti u rezervi zbog kvarova ili obilnih padavina. Pored navedenog na punktu zimske službe moraju biti radnici i mašina za pripremu posipnog materijala. Za posipanje lokalnih cesta (asfalta) koristit će se sol za ceste i kameni agregat 4-8 mm a mješavina tih materijala zavisi od količine padavina što procjenjuje stručno lice na punktu zimske službe. Najpovoljnije mjesto za lokaciju punkta zimske službe je područje općine Gradačac zbog brže intervencije, korištenja radnog vremena i manjih materijalnih troškova. Izvodjač radova je obavezan da nabavi i uskladišti na punkt zimske službe dovoljnu količinu soli za ceste i kamenog agregata 4-8 mm za cca 150 km lokalnih cesta i za 4 mjeseca zimskog perioda.

NAPOMENA: Posipanje lokalnih makadamskih cesta se vrši isključivo kamenim agregatom 4-8 mm

Za kvalitetno održavanje prohodnosti nekategorisanih cesta potrebno je jedno vozilo sa zimskom opremom (plug i posipač). Za slučaj kada su padavine obilnije potrebno je na punktu zimske službe imati i rezervno vozilo. Za posipanje ovih asfaltnih cesta koristi se mješavina soli za ceste i kameni agregat 4-8 mm. Odnos tih materijala odredjuje stručno lice na punktu zimske službe, a zavisi od stanja na cestama i padavina u tom trenutku.

Mjesto pripravnosti za održavanje nekategorisanih cesta treba biti na području općine Gradačac zbog kvalitetnog praćenja stanja na cestama, praćenja temperatura i padavina i zbog brže intervencije.

Punkt mora biti snabdjeven dovoljnom količinom soli za ceste i kamenim agregatom 4-8 mm.

NAPOMENA: Posipanje makadamskih dionica nekategorisanih cesta koristiti isključivo kameni agregat 4-8 mm

DINAMIKA PROVODJENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI

Čišćenje snijega počinje kada snježni pokrivač dostigne debljinu sloj 5 cm na terenu (van kolovoza ceste) i ovu aktivnost završiti u kontinuitetu bez prekida sa posipanjem kolovoza posipnim materijalima u cilju sprečavanja poledice izvodjač je obavezan početi prije nego temperatura zraka dostigne vrijednost 0ºC kada ista ima tendenciju pada i ovu aktivnost izvršiti u kontinuitetu bez prekida.

Kvalitetno očišćena cesta od snježnih padavina je cesta na kojoj poslije čišćenja snijega na kolovozu nigdje nema snijega.

Kvalitetno izvedeno sprečavanje poledice podrazumijeva stanje kolovoza kojim se mogu kretati vozila bez rizika klizanja.

Informisanje o stanju prohodnosti cesta, izvodjač obavlja svakodnevno do 8,30 sati na telefon ovlaštenog predstavnika investitora, a po potrebi i više puta u toku dana. Informacije koje su date telefonom unose se svakodnevno u dnevnik izvodjenja radova.

Informacija o stanju na cestama izvodjač je dužan dati lokalnom radiju i Policijskoj upravi na njihov zahtjev.

U cilju blagovremenog djelovanja na sprečavanju poledice na ulicama, lokalnim i nekategorisanim cestama, izvodjač je obavezan obezbijediti stalno (24 sata) praćenje temperatura zraka i isto evidentirati u dnevnik izvodjenja radova kao i stalno dežurstvo. Na svim punktovima zimske službe, izvodjač radova dužan je da vodi dnevnik zimske službe na propisnim obrascima. Dnevnik se vodi u 2 (dva) primjerka od kojih po 1 (jedan) primjerak pripada svakoj ugovornoj strani. U dnevnik se obavezno upisuju sljedeći podaci: broj vozila i mašina na punktu po vrsti sa priključnom opremom, registarski odnosno inventarski broj, ispravnost mašine, odnosno vozila, podaci o rukovaocima, podaci o pomoćnim radnicima (vrijeme njihovog rada i gdje, koliko i šta su radili), podaci o temperaturama zraka, padavinama (kada su padavine počele, kada su prestale, visina snježnog pokrivača) i materijalima za posipanje, prijem, potrošnja i stanje, podaci o prohodnosti i stanju na cestama i saobraćajnim uslovima.

U dnevnik se unose i podaci o obilasku cesta i stanje utvrdjeno u vrijeme obilaska.

Nadzor i kontrola provodjenja zimske službe

Nadzor u izvodjenju radova održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta u zimskom periodu će vršiti nadležna služba općine Gradačac putem nadzornih organa.

Nadležna služba općine Gradačac je dužna pismeno obavijestiti izvodjača radova o licima koja će u njeno ime vršiti funkciju nadzornog organa.

Uslovi kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila.

Viši stepen pripravnosti uvodi se kada snježne padavine uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega i kada se uz saglasnost nadležnog općinskog organa uvode i dodatna sredstva rada i radna snaga.

U tim uslovima nadležni općinski organ može odobriti privremenu zabranu prometa za pojedine kategorije vozila ili za sav promet radi sigurnosti učesnika u prometu.

K.O. VUČKOVCI

Rb	Opis
63	1826
64	3333
65	1837
66	1784
67	1783
68	3411
69	3328
70	3340/2
71	3410
72	3340/3
73	1845/2
74	3339/4
75	3339/6
76	3335
77	1785
78	3436
79	658
80	38/1
81	38/2
82	1786

K.O. SRNICE GORNJE

Rb	Opis
1	847
2	850/2
3	896/4
4	996
5	997
6	998
7	176
8	585/1
9	1004
10	999
11	1001
12	248
13	457
14	458/2
15	458/3
16	464
17	519/5
18	520/9
19	520/1
20	469/1
21	474/2
22	580/2
23	581/1
24	899
25	900/1
26	898
27	478
28	477
29	475
30	247/2
31	243
32	458/1
33	456
34	265
35	137
36	138/2
37	480/2
38	480/3
39	479
40	468
41	613
42	612/1
43	86
44	848
45	483
46	851/1
47	264/2
48	585/2
49	518
50	611
51	461
52	245/7
53	473/2
54	472
55	249
56	250/1
57	846
58	896/1
59	469/2
60	572
61	581/2
62	582/3
63	573/2
64	117
65	97/5
66	463
67	262/1
68	582/2
69	585/3
70	522/1
71	519/2
72	520/2
73	471
74	573/1
75	277
76	994
77	582/1
78	520/6
79	583/1
80	484
81	849
82	851/2
83	851/3

SPISAK ODERĐENIH PARCELA TRASE VODOVODA "DOMAŽIĆ"

K.O.HRGOVI DONJI

Rb	Opis
1	800
2	808
3	1164
4	1167
5	1013
6	1292
7	1293
8	1300
9	1280
10	1121
11	1014
12	1090
13	1246
14	1096
15	1241
16	1095/2
17	1180
18	1171
19	1172
20	1224
21	1175
22	1097/1
23	1059
24	1222
25	1012/2
26	807
27	1098/3
28	1088/1
29	1230
30	1244
31	1173
32	1168
33	1299
34	1245
35	1227
36	1165
37	802
38	806/1
39	1217
40	1212
41	1183
42	801
43	1031
44	1093
45	1030
46	1211
47	1215
48	1176
49	1092/1
50	1012/1
51	804
52	803/1
53	1181
54	809
55	1098/1
56	1294
57	1003
58	1225
59	1182

K.O. VUČKOVCI

Rb	Opis
1	662
2	3329
3	648
4	3355/2
5	3386/3
6	3387
7	3339/3
8	3355/1
9	3340/1
10	3441/1
11	40/5
12	639/4
13	1844
14	1904
15	1830
16	1831
17	1836
18	1840
19	1841
20	1922
21	1816
22	3382
23	3437
24	3438
25	3385
26	640/3
27	3334
28	3331
29	1845/1
30	3440
31	3380
32	639/3
33	633/1
34	39
35	671
36	3384
37	670
38	641
39	639/6
40	657
41	639/2
42	3330
43	647
44	634/1
45	661
46	3358
47	659
48	3383
49	1920
50	3337
51	639/5
52	649
53	3344
54	3439
55	3381
56	3395
57	3339/2
58	1833
59	3409
60	1827
61	3412
62	3336

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI GRADSKIH ULICA U ZIMSKOM PERIODU

r/b		Oznaka	DUŽINA KM		UKUPNA DUŽINA	DIONICE GRADSKIH ULICA
			asfalt	makadam		
1		Gradska ulica	2,00	-	2,00	«Titova»-«H.K.Gradaščevića»
2		Gradska ulica	3,00	-	3,00	«Sarajevska»-Šećića sokak
3		Gradska ulica	2,50	-	2,50	«Sviračka»-«I bataljona»-«Mustafe Novalića»-Točak
4		Gradska ulica	3,00		3,00	Enterijer-Rijeka-Mejremići-sokak pored Radeta i potok Svičara
5	L=43,00 km	Gradska ulica	1,00	-	1,00	«Esada Taslidžića»
6		Gradska ulica	1,50	0,50	2,00	«Gradačačkih brigada»-Rakija-Bunarić
7		Gradska ulica	3,00	-	3,00	«Branilaca grada»-Bagdale
8		Gradska ulica	4,00	-	4,00	«Šehida»-«7.bataljon»-«6.april»
9		Gradska ulica	1,50	-	1,50	«Hasana Durmiševića»
10		Gradska ulica	1,50	-	1,50	«Hasana Kikića» i dvije slijepe ulice
11		Gradska ulica	1,50	-	1,50	Kikići-Požarike
12		Gradska ulica	0,50	-	0,50	«1. maja»

13		Gradska ulica	0,50	-	0,50	«Varoška»
14		Gradska ulica	1,50	-	1,50	«Požarika»
15		Gradska ulica	1,00	-	1,00	«Čelikovača»
16		Gradska ulica	1,50	-	1,50	«Rasima Terzića»
17		Gradska ulica	1,00	-	1,00	«Nenavište»-kroz gradinu
18		Gradska ulica	0,50	-	0,50	«Siniše Mlinarevića»
19		Gradska ulica	1,00	-	1,00	«I.Kapetanovića»-«R.Huseinagića»-«Hadžiefendijina»
20		Gradska ulica	2,00	-	2,00	Šeher-Karača-Bonaprodukt
21		Gradska ulica	0,50	-	0,50	«25.novembar»
22		Gradska ulica	1,00	-	1,00	«Ahmeta Beširevića» i odvojak
23		Gradska ulica	2,00	-	2,00	«Kadić Mahala»
24		Gradska ulica	5,00	-	5,00	Ostale manje ulice
		UKUPNO	42,5	0,50	43,00	

7a.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Prijedlog Odluke o pristupanju realizaciji Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Gornja-Međiđa Srednja, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

uz Odluku o pristupanju realizaciji Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Gornja-Međiđa Srednja

I

Zadužuje se Općinski načelnik i resorna Služba da do sljedeće sjednice Općinskog vijeća urade i ponude Općinskom vijeću kompletan Plan realizacije Programa iz 2012. godine za one putne pravce i mjesne zajednice koje su prikupile novčana sredstva.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-276/2013-1
Datum:28.11.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

8.

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji («Sl.novine Federacije BiH», br.70/07 i 36/10) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac na 9. sjednici održanoj dana 28. 11. 2013. godine, u predmetu utvrđivanja javnog interesa za izgradnju sistema vodovosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić, d o n o s i

O D L U K U

1.Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić na parcelama koje su navedene u prilogu Odluke i koji čini sastavni dio ove Odluke.

2.Određuje se da je općina Gradačac korisnik eksproprijacije.

3.Ova odluka objaviti će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

4. Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana nakon prijema odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-277/13
Datum:28.11.2013.god.
G r a d a č a c

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nedžad Šećić, s.r.

6.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće Gradačac, na 9 . radnoj sjednice od 28. 11. 2013. godine, razmatrajući Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće Gradačac usvaja Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gradačac za 2014. godinu.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-275/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

7.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac“, br.4/08 i 5/12), Općinsko vijeće općine Gradačac na 9 . sjednici održanoj dana 28. 11. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o pristupanju realizaciji Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Gornja-Međiđa Srednja

Član 1.

Pristupa se realizaciji Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Gornja Međiđa Srednja.

Član 2.

Vrijednost radova na rekonstrukciji (rehabilitaciji) dionice iz člana 1. iznosi cca 627.480,63 KM.
Način finansiranja je regulisan Sporazumom o rekonstrukciji (rehabilitaciji) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, zaključenim dana 28. 05. 2013. godine između Općine Gradačac i Građevinskih odbora mjesnih zajednica Međiđa Donja, Međiđa Srednja i Međiđa Gornja.

Član 3.

Za realizaciju i praćenje Projekta rekonstrukcije (rehabilitacije) lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Gornja-Međiđa Srednja, zadužena je Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove općine Gradačac.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-276/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:28.11.2013.god. **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU

r/b	Ukupna dužina mreže u Lotu	Oznaka	DUŽINA KM		Ukupna dužina	DIONICE LOKALNIH PUTEVA
			asfalt	makadam		
1	L=44,50 KM	nekategorisani put	2,00	-	2,00	Zelinja D-Ramići
2		nekategorisani put	2,00	-	2,00	Zelinja D-Dedići
3		nekategorisani put	3,0		3,00	Zelinja D-Poljane
4		nekategorisani put		2,00	2,00	Lukavac-Zmajevac-Mejremići
5		nekategorisani put	2,0	-	2,00	Mionica-Škola-Mesudi
6		nekategorisani put	1,0		1,00	Mionica-Čolići
7		nekategorisani put	2,0	-	2,00	Kerep-Karajlići
8		nekategorisani put		1,0	1,00	Kerep-Jukani-put prema farmi
9		nekategorisani put		3,0	3,00	Kerep-Sastavci-Bib.Polje
10		nekategorisani put		3,0	3,00	Zelinja D-Lipica-Rajska
11		nekategorisani put		1,0	1,00	Zelinja S-Subašići
12		nekategorisani put	2,0		2,00	Zelinja S-Samar
13		nekategorisani put	2,00	-	2,00	Zelinja S-Kamenjani

14		nekategorisani put	1,00		1,00	Zelinja S-Karaahmeti
15		nekategorisani put		1,50	1,50	Lukavac-Koluhe
16		nekategorisani put	0,5	2,0	2,50	Lukavac-Rijeka
17		nekategorisani put	1,0		1,00	Medjidja D-Buk
18		nekategorisani put		2,0	2,00	Ostali prilazni putevi u Medjidji D
19		nekategorisani put	1,5	-	1,50	Medjidja S-Imširovići
20		nekategorisani put		2,0	2,00	Medjidja S-Prokop
21		nekategorisani put	1,50	-	1,50	Medjidja G-Alići
22		nekategorisani put		1,0	1,00	Biberovo Polje-Buk
23		nekategorisani put	1,00	-	1,00	Biberovo Polje-Centar
24		nekategorisani put	1,00		1,00	Srnice G-Đogići
25		nekategorisani put	1,0		1,00	Srnice G-Muharemovići
26		nekategorisani put	1,5		1,50	Jasenica-Hodžići
UKUPNO			26,0	18,5	44,50	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PJEŠAČKIH STAZA/TROTORARA U ZIMSKOM PERIODU

R/br.	Ukupno trotoara u LOT-u	Trotoar	Dužina u km asfalt	Dionica trotoara
1	L= 13,45	pješački trotoar	1,80	Od džamije Bukvara do gradskog Kina
2		pješački trotoar	0,80	od Gradskog kina do benzinske Energopetrol
3		pješački trotoar	0,30	ul. Hasana Kikića
4		pješački trotoar	0,80	od Robne kuće do semafora (Hadžiefendijinom)
5		pješački trotoar	1,55	od Pržionice kafe Bosna do kafane Mala uspomena
6		pješački trotoar	1,00	od Benzinske Energopetro do TMD (ul.Sarajevska)
7		pješački trotoar	1,00	od Benzinske Enegopetrol do Š. Zrnića (ul. 6 bataljona)
8		pješački trotoar	1,10	ul. Sviračka
9		pješački trotoar	1,70	dio ulice Žrtava Srebrenice od džamije Bukvara do Mionice I
10		pješački trotoar	0,50	ul. Hazna i pored škole u Vidi
11		pješački trotoar	0,30	ul. I.Kapetanovića (Potok mahala)
12		pješački trotoar	1,20	Mionica 3 (Peštalići džamija - Huseinbašić Bego)
13		pješački trotoar	0,50	Mionica I - Kovač
14		pješački trotoar	0,90	Kadić Mahala
	UKUPNO		13,45	

OBRADJIVAČ

Općinska služba za
privredu, budžet i finansije

PREDLAGAČ

Općinski načelnik
mr.sci. Edis Dervišagić

27		Lokalni put	7,4		7,00	Varoš-Vida I-Novalići-Krečane
28		Lokalni put	8,0		8,00	Vida I – Kamenik – Rajska – Pezeri – Tire – Iverovac
29		Lokalni put	3,5	0,5	4,00	Rajska-Jasenica do škole
30		Lokalni put	6,0		6,00	Jelovče Selo kružni tok
31		Lokalni put	2,0		2,00	Lukavac-Hasanbašići-Bajramovići
32		Lokalni put		3,0	3,00	Srnice D-Gušte-Spomenik
33		Lokalni put		2,5	2,50	Jasenica-Tupalića brdo-Zaimovići
UKUPNO			119,4	29,00	148,40	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽVANJE PROHODNOSTI NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU

r/b	Ukupna dužina mreže u Lotu	Oznaka	DUŽINA KM		Ukupna dužina	DIONICE LOKALNIH PUTEVA
			asfalt	makadam		
1	L= 23.50 km	nekategorisani put	2,00	-	2,00	Mionica-Škola-Mesudi
2		nekategorisani put	0,50	0,50	1,00	Kerep-Jukani-put prema farmi
3		nekategorisani put	0,50	1,00	1,50	Lukavac-Rijeka
4		nekategorisani put	1,00	-	1,00	Medjidja D-Buk
5		nekategorisani put	1,00	-	1,00	Biberovo Polje-Buk
6		nekategorisani put	1,00	-	1,00	Biberovo Polje-Centar
7		nekategorisani put	1,50	-	1,50	Jasenica-Hodžići
8		nekategorisani put	1,50	-	1,50	Donji Lukavac (Peštalići)
9		nekategorisani put	6,00	-	6,00	Kamenjani-Halilovići-Samar-Seperovići
10		nekategorisani put	-	0,50	0,50	Sokak pored Repeše
11		nekategorisani put	3,00	-	3,00	Zelinja D-Poljane, Ramići - Zejnići
12		nekategorisani put	1,50	2,00	3,50	Kerep -Jelovče S, Golaći
UKUPNO			19,50	4,00	23,50	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
ZA ODRŽVANJE PROHODNOSTI LOKALNIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU

r/b	Ukupna dužina mreže u Lotu	Oznaka	DUŽINA KM		UKUPNA DUŽINA	DIONICE LOKALNIH PUTEVA
			asfalt	makadam		
1	L=148,40 KM	Lokalni put	7,00	-	7,00	Vučkovci kružni tok-Mandžurija
2		Lokalni put	3,50	-	3,50	Vučkovci-Hrgovi D
3		Lokalni put		3,00	3,00	Hrgovi D-Šate
4		Lokalni put		3,00	3,00	Gušte-Srnice D - Tinja
5		Lokalni put	3,50	-	3,50	Srnice G-Bib.Polje-Džakule
6		Lokalni put	2,50		2,50	Srnice G-Mahala-Brdo
7		Lokalni put	4,00	-	4,00	M.Mahala-Gluhe-Brdo
8		Lokalni put	5,00	-	5,00	M.Mahala-Tufekdžije-Avdići
9		Lokalni put	4,00	1,0	5,00	Mlin-Bajramovići
10		Lokalni put	2,00	-	2,00	Kerep-Fazlići
11		Lokalni put	10,00	-	10,00	Kerep-Medjidja D-Medjidja G
12		Lokalni put		5,00	5,00	Zelinja D-Zaimovići-Jasenica
13		Lokalni put	4,00	-	4,00	Humke-Lukavac-Kamenik
14		Lokalni put	3,00	1,0	4,00	Mionica-Liporašće-granica entiteta
15		Lokalni put	2,50	0,50	3,00	Put Krčevina-Mujići-Mujkanovići
16		Lokalni put	3,00	-	3,00	Mionica-Kovač-Sjelina
17		Lokalni put	4,00	3,0	7,00	Mionica-Kamberi-Brdo-Imširi-Grabov Gaj
18		Lokalni put	0,50	2,50	3,00	Kamberi-Polja-M 14
19		Lokalni put	3,00	-	3,00	Ahmetaši-Bagdale-H.Muhamedovići
20		Lokalni put	2,00	1,0	3,00	Vrdoljaci-Liporašće-Ljubići
21		Lokalni put	3,00	-	3,00	Topalovići-Škorići-Ćosići
22		Lokalni put	5,00	1,0	6,00	Bosnaprodukt-Sibovac-Omeragići
23		Lokalni put	2,00	-	2,00	Tramošnica-Omeragići
24		Lokalni put	12,00	1,0	13,00	Požarike-Okanovići-Bjeljevina-Babe jelke brdo-Vida II-put prema Đogašima
25		Lokalni put	5,0	1,0	6,00	Pirići-Gibe-Huskići-Bare
26		Lokalni put	2,0		2,00	SŠC –Njiverica